

1007 (9.)

0-1b

14 K34/120

E Motubatsi.

1 b/c

Kgaoganyô

Bogare

Letlakala

349	Naa keng bohlanogedi?	994-996
350	Pôolô ya meriri ya mafêlêlô Mohlaletse. ...	997-998
351	Dibetli tša motse wa Marota malôba (1880-1965).	999-1000
352	Maina a difahlêlô tša senna.	1001-1002
353	Mekgwa ya dikadimanô ka baagišane.	1003-1007
354	Bothakga bo lebogwa ka tlabane.	1008-1009
355	Ba ile kiri ba ile bohuna-matôlô.	1010-1012
356	Thapêlô ya mokgalabje Motubatsi.	1013-1015
357	Borifi go Chief Morwangwato Tsêkê.	1016
358	Lehu la morwedi wa Phaswane Mašabêla.	1017
359	Tša Mankopodi Thulare di sa rêma kêtaêta..	1018-1020
360	Naa leruô la dihuswane le tlhokomelong? ..	1021-1023
361	Mamoneanyi wa Motšhakane ga Motshana.	1024-1026
362	Lehodu le gahlana le nôga.	1027-1028
363	Tlhathollô ya maina a dikwêrô le sedumaedi.	1029-1032
364	Ka dihlabarê dihlabakêla dilô tša banna. .	1033-1034
365	Naa letokaetšo ke lebopo go motho wa sesadi?	1035-1037
366	Lehu la Mokgômana Phêhlane Kômane (belegwe 1912-1966).	1038
367	Mokgupi ga a fsiêlêlwa manyedi a bolôkô. .	1039
368	Moêñô wa babina kwêna ba ga Mašiši.	1040
369	E tia sentsokêla Thamaga ya Mabjana.	1041-1043
370	Naa e ka kgorometšwa tona ya kgôrôkgolo ya mošate?	1044-1045
371	Peakanyô ya basadi ba Sekhukhune II.	1046-1048
372	Naa ke selô mang mamokêbê? (S.I).	1049-1051
373	Pula tša bo-mamokêbê le mabaka (S.II). ...	1052-1053
374	Tše dingwê dithathô tša bagologolo le maganêlêla.	1054-1056

1007

K34/120

2

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 375 | Ke bomang diphôkgô tša kgati go mephathô
ye? | 1057 |
| 376 | Mokgwa wa diphohlana tša sethumaša. | 1058-1059 |
| 377 | Tlou ga e ja mere e a ikapolôla. | 1060-1061 |
| 378 | E reng kgôrô ya Makhuduthamaga Maroteng? . | 1062-1064 |
| 379 | Boitshwarô bja kgoši le sekgômana. | 1065-1067 |
| 380 | Maina a Sehbeyane Bogwaša. | 1068-1069 |
| 381 | E bile ka baka lang borrawešu ba hlaswa
hlapi? | 1070-1072 |
| 382 | Digakaladi tshaadi thuri Mohlaletse (1924) | 1073-1076 |
| 383 | Mokgwa wa Marota ka dijo, nama le bjålwa.. | 1077-1078 |

Naa keng bohlanogedi?

Kgaoganyô ye ke araba putšišo ye ka kinelô, mabapi le go butšišwa ka go hlanogêla kwanô goba tirišanô ka tša leagô la motse goba bo-setšhaba.

Ka mokgwa le molaô wa Marota go hlanoga goba tlhanogêlô ke phaphanô ye kgolo. Ka ngwaga wa 1882 Kgoši Sekhukhune I a na a kgalemêla Mokgômana Nkopodi (Ramorôkê) Sekwati Thulare a re: "Agaa, monna-te, Ramorôkê, le ge motse wo wa barwa Sekwati o re o a o senya, gomme ga e le bogoši bjôna o ka se ke wa bo bôna!"

Le ge seêma se sengwe sabo rrawešu se re 'Mohlanogi le sa gagwe ga a išiwe kgorong (mošate),' ke gore ba e-ra ga re fapantše matsôgô dilaong goba go tshelelogana ga mekgwa ya senna le sesadi ka nyakong.

Lebaka, ke be ke go širogetše gore o ntaboge, gomme bjalo ke bôna e raga lekgeswa, ga o sa mpôna mong wa lapa le goba mosadi yo.

Bjale ka ge kwanô ye e senya popanô, tshekišanô ya yôna e ka ba kgobošo kgorong ya Marota; e fo ba gore mong wa lapa a rakê moikgodiši yeo.

Ga e le go hlanogelana ka dipapatšô, e gôna gomme e be tshekišano ya mabohlatse a ditshwarêlêlô; ge e ka fihlišwa lekgotleng la go fêfêra malato, ka gobane mohlomong selêpê 995 sa rêma ka: E tlo ruta butšhi, e tlo ja tša batho! (sown descension).

Bohlanogedi ke bonaba gomme le bana ba thari ba tlwaêlana e le kgale go nošana meetse leagong; re bone ka Mokgômana Lekgowa Maleka "Nkatenyane" gôna fa Mohlaletse (1894-1921). O be a kobonywa ka ntaka tša mahlô ga a kgopêla dinkô "snuff" go banna le ditshadi tša šila la Sekhukhune I.

Le ge bo-rrawešu ba re: "Sa thêkô sa tlala ditšila," ge re rekisetšana a re neêlane diatleng, le gôna o se ke wa se tlatša nefufutšo morago wa re ke a hlanoga; o se ke o kgôna o tlo lewa ke kgôrô yeno - kgôtla e ja ngwana yôna.

1007

K34 /120

995 Go hlanogēla goba bonlanogi ka Sepedi ke kgobošano, e bile ke phēhla-bonaba diagelong tša setšhaba goba dikgorong tša baagišane; bahlanogi ba bitšwa gore ke maune. Le ge lesogana le be le kwane le mothepe, gomme ba hlanogēlana, ba tlo tsebjā ga e le matšopja goba digafana, ke gore diotswa goba dimpja (dimpjencyana).

Ga e le gore tlhanogēlandō e mabapi le dikgōnōnō tša boloi, ka go bōna goba go kwa ka bolahla (bo-mmamoniayi) re tšea mogologolo o boletše a re: "Re tlo re ga re re ke dipitsi re tlo bōna ka mebala." Thekišetšandō go se sengwe le se sengwe bo-rrawešu ba re sa thēkō se bōnwa mahlong, e sego mokgopa wa tšhwene, ba rego o rēkwa o phuthilwe.

996 E gōna tlhanogēlano ge motho a ratile go rekišetšana le wa gabu kgomo ka kgomo, goba nku ka nku goba seruiwa sefe le sefe, gomme gwa se be kgodišano ya ba bedi; tlhanogēlō ga e bē gōna, gomme e sego go išana mošate.

Ge molato goba kwanō ya tlhanogēlandō e išana kgorong ya mošate, mogologolo o re "Letsobe ga le sa swe le na le setlang se tala ka gare ga lōna." Bohlanogēla goba bohlanogi go kwanō ke mokgwa wa bokōbō bjo ho senyago kagišanō ka malapeng le go tsenya go metse le metsana go se kwane leagong, le go se phedišane ka khutšo; ka baka leo tlhanogelando ke bonaba magareng a kamoka batho. Ge monna goba mosadi a ka hwetšwa e le moakabele wa mekgwana yeo e atilego kudu ka bohlanogedi goba bohlanogetšana, gomme phēfērō ye ya hwetšwa ke kgōrō ya tshekišo, molato ga o tlottlomēlē tefišong, gomme selēpē se rēmē nangasēlō.

K34/120

997

Kgaoganyô 350 (Seripa II)

Pôolô ya meriri ya mafêlêlô Mohlaletse.

Ka seripana se sa bobedi go ka se tlogêlwê go rêngwa mmowêlêla ka Kgoši Morwamotshe Sekhukhune Morwamotshe. Ka letšatši la di 27th Dec. 1965 e bile letšatši la go bôola dihlaga tša kilêlô ya lehu la Maphutha-ditšhaba, gomme tsebišô yé ya na ya fihla go Kgošana Motodi Sekhukhune Morwamotshe, gomme a anêgêla Marota bao ba agilego naê fa Bogwaša "Naboomkoppies". Eupja peakanyô ye ya pôolô ya meriri ka Mohumagadi Mankopodi Thulare Sekhukhune o e tsebišitše mmeta "correctly" ka go phêtha pôolô pele ga 6th January, 1966, ka mokgwa le molaô wa Bapedi. Taba ya bošula le bošaedi e bile gore fano "Naboomkoppies" - Bogwaša, banna go ile gwa hlôkwa motho go phêtha mokgwa wa taletšo, go boola basadi ba Maphutha-ditšhaba, gomme le yêna Kgošana Mmašakwane a se ke a ya. Mohumagadi Victoria Thorometšane Johannes Dinkwanyane o be a ile, gomme a išitšwe ka sefata-tsela sa Kgošana James Mabowe Sekhukhune Morwamotshe, ka Kgošana Judah S. Sekhukhune Morwamotshe. Banna ba kgôrô ya Makweng ya mono Bogwaša le bona babo Maphuthe ba ſaeditše mokgwa wa setswalanô sa bona, le mehleng ya bana ba bona, gomme lengalatsepa le tlo fele le gopolwa, le ge seantlo Mankopodi go tsebêga mabošaedi a gagwe ka dikhutlwaneng kamoka.

998

Monna yo mongwe wa mmina tau, tatagwe e kile ya ba ngakabaloi; e be e re ga a kwele ba re meriri ka kgorong ya Makêtê lehono e yo boolwa a re: "Bauba, lehono lehu le lotilwe ka lefišwaneng, le lotetšwe Bauba goba Phaahle - thaka-rabasadi! Serathana se tlo metšišwa lebêtê la kwêna goba leswafo la thôlô. O gane ga mosadi a go kgwathêla bjålwa ka sekhutlwaneng, o go hloma sesadi-seloi, išago meriri go tlo boclwa ya gago."

Pôolô ya meriri: Ke monyanya yo mogolo kudu gomme mohlang owe 'hlôgô e meetse e lôtwa ke mong,' go riano monna wa mmina tau wa Matjie a go šalâla go iwa Seckodibeng Mphanama.

1007

K34/120

6

998 Ke lôna letšatši la go tšeа le go gobatšana ka dinô tšeа didila ka dikhutlwaneŋ; tšatši le ngwana wa taadi hlalefa, sefu se railwe!

Naa elego kilêlô ye ya ngwaga ya tlhôlôgatšô s dirêlwa mokgweng wa eng? Monna mogolo wa mphathô wa Madisa a Mokgomana Mahlagaume Sekwati Thulare o re: "Motho ga a bega molato kgorong ya molao 'court of law', ga o ahlolwe letšatšing leo la pegô, aowaa! O beélwa letšatši la kahlolô, gomme go bjalo le kuwa gae badimong. Letšatši la kgorogô le beilwe go muhu ofe le ofe kuwa ntshe; ga e fo ba phôlôkgôthô, aowaa! Mohu o sa fêfêrwa tše mekgwa ya bophelo bja gagwê kuwa moragô.

Kgaoganyô 351 (Seripa I)

Dibetli tša motse wa Marota malôba.

(1880-1965)

Naa e bile bomang dithakga tša lebetlo fa motseng wa Marota, malôba le mehleng yeno? Phetolo: ka baka la go se rate go timelôwa ke tsebô ya go itirôla mo motseng wa Marota go kile gwa ba gôna banna ba go tseba go ôtlôlôla phata goba kôkwane, lefata, lehlômô le thapalêgô ka selêpê le petlo ya dijelô, mogopo le magopo a go jela nama.

(a) Mokgômana ⁺Mmatamedi (Motubatse) Mojaludi Thulare, Phethedi ebe e le monna wa mphathô wa Makgola a kgoshana Kzagudi Sekwati Thulare; monna yo, dika tša mafata a lebetlo la gagwe a sa bonwa Mohlaletse - (1957).

(b) Mokgômana ⁺Sekgothe Motubatse Sekwati, ebe e le monna wa mphathô wa Makwa a kgoši Morwamotshe II; ebe e le sethakga sa lebetlo le go tseba lebetlwana la ⁺dithoko tša go kgôgôla motšoko wa dinkô (1901).

(c) Mokgômana Sepadi Sekhukhune Sekwati, ebe e le monna wa mphathô wa Mankwe a kgoshana Seraki Sekhukhune Sekwati, e le sethakga serôtô go betleng le tsebong ya go fêra nyakô; dika tša gagwe disa bogôlwa le mehleng yeno (1880-1957).

(d) Mokgômana Magôhlô Sekhukhune Sekwati, ebe e le monna wa Matuba a Kgoshi Sekhukhune II; ebe e le sethakga sa go betla le tsebo ya lefêrô la nyakô ya sesotho.

(e) Bakgômana ba bane ba bafulere le tsebo ya bothakga bja bona, baile gaye badimong gomme go hlôkwa le o tee wa barwa ba bona a 1000 ka baetsago; go phethegile. Seêma sa baswana serego: "Tshwene e hwile le Kêpô ya yôna, e patile ka Lehwafa". Mehleng yeno, ge e kabe lebetlo la sesotho lebe le sa holofetswe banna ba; ke tšona dibetli tša lehono:-

(f) Mokgômana Mabatane "Jack" Moruthane Sekhukhune Sekwati, ke monna wa sethakga le go tseba bobetli bja mefeng ya delêpê, magopo le melamo ya dipetlwla le mahô le dithêmô tša nyako ya Sesotho - (1955).

1007

K34/120

8

1000 (g) Mokgômana Mamogudi Mapitimetše Makgati, e foba dishego ga ditshollelane le mogwera wa gagwe Tauijakgom (1959).

+(B) Mokgômana ⁺Sekgothe, o be a betla dithoko ka dinaka tša kgomo, bakgalabje ba be ba re ga bathabile gomme ga ba kgopêlana mosêga bare: "Anke o mphe Sekgothe ke shudubiše dinkô!"

Mokgômana Mokgôme Sekhukhune Sekwati, ebe e le yo mongwe a bego a tseeleditše lebetlo la thoko ye; (1952).

Banna ba gôna ba nalego tsebo ya go betla tše dingwe tša mehola ya malapa, yôna mo motseng wa Marota; eupja maina a bona ga se a ngwalwa fa go ye puku.

⁺Mmatamedi ke ina la ntweng/bogale;
la metlae ke Maphereke, leina-iná
ke Motubatse

⁺Sekgothe, ina la metlae ke Samakgalwa
le lengwe ke Sepekwane.

1001

1007

Kgaogany& 352 (Seripa II).

K34/120

9

Maina a mehlare ya difahl&l& t&a Senna.

Mehleng ye fitilego le mehleng yeno, mehlare ye methata ya go thw&la difahl&l& t&a Senna tlhabanong le meagong ya metse ke gore; (1) Dikokwane (2) Ditheko (3) Mafata (4) Mefeng ya delepe le megoma ya Sesotho (5) Dipetlwa le dipetlwana le mahl&tl& a bakgalabje; go be go rengwa le go betlwa mehlare ekhwi:-

(a) Mohlware, Morekure (Morokoro), Monee, Moths&re, Mokabi,

Kgomonahlabana, Modulakgogo, Mogodiri, Molaka, M&r&b&,

Mongana, Mothapor, Mogokgoma, Mohluludi, Mog&hl&,

Mogwane, Mogaya, Mongana-moswana, Mmupudu, Motlouma,

Mokgaletlwa, Mologa, Mphahla, Mos&les&l&.

(b) Mehlare ya go betlwa magopo le mogopo Lef&hl&, Lehuduwe, Leh&, Kgam&l& ya go gam&la mafsi a kgomogadi; maina a g&na &ia :-

Morula, Mojakwana, Mokgorokgoro, Mogaba, Molalan&ga.

(c) Ye mengwe mehlare ya mehola ka malapeng go basadi go bata mabat& &e :- (1) Moshwana, (2) Mosehla, Ya mahl&:- (3) mo (3) Mohlopi, (4) Mopipi, (5) Mohlapuhla, (6) Motolo, (7) Mokwakwadi, mohlare woo o taga kudu gomme o hwet&wa melapong kuwa thabeng ya Leolo.

N.B. Bjale kage dinaga disa swane, ka men&n&, ya mobu, mohlomong go nale mehuta ye mengwe ya mehola.

1007

K34/120

10

1002

Kgomo a thswaa!
E gama ke mang?
E gama ke nna;
Mmatamedi a Marota:
Hlabirwa ke batamēla go
hlabo.
Ke hlabile motho waka
sehubeng, ka mo fetola
kgologolo; nonyana ya tsoku
lempa. Hubēla bana ba
lekgetheng a makwa, ka re ga
a ewa a ribamaribe, ka re
ke sa go tšwa nthse! Ka re
ke yo moshweu wa bo
Katse-katse, a maripana se
ja kgomo ya bogale. Ke
bopetšeng Noko ya Mohlake?

Ka mehla o se mohumudi: O se mmōpēla batho, ke Ledikwa le
leshweu la bo Makgetšēpē a Marota.


Ngwana - Lentle tlisha kotsē yewo re tloge!

O wa di bōna di batametše, dibata di lle dikgomo patogeng ya
Madiemule.

(1) Riba-maribe:- Ke gore, o wēlē ka sehuba "Breast" tlhabano
e tloba e thata-thata, go riano Seka sa
Tshwene ya lewa.

(2) Makgetšepe:- Ke leina la kgaitšedi ya gagwe.

(3) Madiemule:- Ke leina la motho gomme le retšwe thabana ya
leruwo.



(Fig 13).

1003

Kgaogany& 353.

Mekgwa ya dikadimano ka baagishane.

(a) Dilo ka moka di a dingwa le go adimana go gôna, le go bušetša se e bego se adimilwe, ka ba adimane goba ba kwani, gomme ga eba selo sewo se ka thanyega, gôna ba adimane ba ka xanxetsana "pitifulness", eupja ga kwelana bohloko bja nxase e se gôna, tefishano e kaba gôna seferong ya sewo se thanyegile, Moëta goba kgomo lega e le sa tše dingwe sa dilo tše ruilwego.

(b) Modishana wa dihuswane, o wa adingwa gomme tokêlô ya gagwe, e be seripana sa mafsi gomme ga e le a dipudi wôna o e phahla a e phahlolla, gomme ga e le bakwani goba motswalo wa go hlôka thsêlê: Modishana ga a swaêlwê sehuswane gore le yêna ga a dishitše le ga digôrôga e fele leihlo le gerula, modishana o fiwa sehuswane sa sethôlê gore le yêna se motswalele, sewo ga e be bothakga bjo bogolo le go dungwa ke bagaditsong.

(c) Le tšona tša malapa, Dipitšana, Methotwana. Mehlotlo ya Nabalwa. Dikêkê tsa go gelêlêla dinwô tša bo-mothabiša-tshuwana e lego Mmamorato wa Mashaedi, di a a dingwana gomme ge thanyegô e kaba gôna ka kotsi, gomme ka mekgwa le melaô ya Sepedi tifishano ga e ke e ba gôna, fêla ka gore mekgwana ya dipelo tša batho ga e swane: Ba bangwe ba nale mathakga, le tsebo ya leagô goba kagishano; ge mothe a ka senya selo sa yo mongwe ka boomo 1004 goba matêpê o wa se lefa. Ga tifishano e kaba gôna ke gore, moëta ka moëta goba Sekêkê ka Sekêkê, le ge dilo tša disa swane eupja e be tekanyo ya sesenywa sewo gomme ga e ba tifishano e ka ba ka kahlolo ya kgôrô, go ka se be gwa hlôkêga ya Lemenetša "Double" ka gobane Letlatswa le senyegetšwe ke sebaka mabapi le phêfêrô go boomo bjo goba matepeledi le moreba wa ~~ni~~ mmigiwa.

(d) Dijo le tšona di nale kadimano, ka tekanyo ya Seroto sa nku goba Lesêlô le gaele ka mothotwana gomme le go bushetšwa go Moadimi ka yôna tekanyô le kôlô yela ya malôba.

(d) Mofepi wa Leseaya "Baby". Ka ga rakgadi, ga Malome ga ba felwe ngwana gomme e le batho ba e salego ba bafswa, mohlomong ba lapeng go sena kgaribjana yewo e ka kgônago go hlaletša goba

1004 go pepula leseya lewo le tlilego; ka mokgwa le molaô wa moloko ke tshwanêlô gore go a dingwe wa bo bôna go tlo hlaletša ngwana. Mohlaletšana yo ga a kwana le go phedishana ga botse le ba lapa, a ka dula sebaka sa nyaga mebedi goba go feta mphetša (5).

Tebogo ya bofepi go bafepi ka moka, ka molaô le mokgwa wa Bapedi ba Thulare ke makobêla, a mohlang mofepiwa a nyala goba a nyadiwa, ke gore, Sehlabiwa se sengwe le se sengwe, mofepi o sêga nama ya bofepi ditho tša kgomo ka moka gomme ga go motho yo a ka ganago le setho sa kgomo yewo ga e se Lehlekori fêla le sa kobelwego ka molao wa Serota. Le ge mofepi a be a apešwa tša boshego le tša mosegare, merepjana goba ditukwana tša mehleng yeno, mohlang wa lenyalo goba nyalano ya mofepiwa, mofepi o bonwagatšwa ka ditokêlô go dihlabêlwa monyanya wa sefepja.

Bjaloge, ga e le gore sefepiwa sewo ebe e le moshemanyana, ka gore ngwana wa lesogana ga a hlabêlwê dikgomo ga a nyala kgarebê, naa tebogo e bang go mofepi? - Theresho ke gore, mohlang go ishiwa mohlobolo ga bo mofepiwa, mathakga a dirwa gomme le yêna mofepi a hwetše tša gagwe dibogo. Borroweshu ba re: "Ga go moswara se bose a sa kego a temona menwanwa", sewo ke thakgano, enngwe ya bafepishane. Moputso wa modishi wa dikgomo ke go ja mohlana le kgatswetši, rena Bapedi ga re tswadiše kadimano le mehleng yeno le ga e le tshalete, ga e na mashokotšo "Interets" e fo bowa e etša mola e a dingwa.

(f) Kadimano ya mashemo, e be e dirêga gomme ka mabaka a lebanego, ge lapa e le la bo botlana goba bana ba lapa lewo e sale bo mmapana-thsehlana gomme batswadi ba bona baile badimong, gomme gonale dirapana tše lebanego, Ee! Motho yo mongwe a ka tla go bafepi go tlo a dima tshemo, gomme tumelano e tlore:- "Nthswarêlê ngwaga goba nyaaga ye ngwana yo e sale gomme e tlore ga godile o moshuthêlêlê". Mokgwa wo e be e le wa kadimano ya megolana ga e le ka tlase ga ba bewa ke balaodi ba temelo, gomme se ka mehla se dirwa ke ba Leshika - goba bana bantlhwa.

(g) Meputso ya go lefiwa matsôgô, e be e le ya ge motho a kgopetše wa gabu go moagela ngwako, tekanyo ya tefelano e be ka

1007

K34/120

13

1006 mokgwa wo:- Ngwakô o mogolo wa lapa, o be o putswa ka namane ya Lerôlê (Sethojana), le ge e tabogile ke pôô, gomme Ngwakwana' wa seshego e le putšane tše pedi tša dithojana le ge e le pudigadi. Modiro wa go a gêla motho ngwakô, moagi o be a hloga - mphufutšo, moagi wa mohiriwa o be a fo swana le mokgonyana wa ka lapeng, gomme tše ka moka:-

(1). Dikokwane (2). Mahlômô (3). Dipalêlô (4). Dinti
(5). Dithapalêgô (6). Molope (Bjaang) gomme go fêra tlhaka ya ngwako, mohlomong ga e be thushano ka motôgwana gore banna ba dithakga ba tle go lebeledišana. Sewo, se dira ke mong wa lapa, gore e se ke yaba botšopja ka lapeng la monna goba mosadi, ye ke tiro tša mehleng yela ya magoshi a ilego gaye badimong.

Tsebo ya go lema ka Dipholo, ke mokgwa o mufsa (moswa) go Bapedi, o bonwe gore Maburu a tsêna mo Transfala ka (1838) fa Bopedi, ba be ba re motho ga lema ka mogoma wa dipholo o senya tshemo e tloba le boori, mehleng yeno go lengwa le ka Diribolla mobu dipanwa ka mollo. Koloi ya mathômô ya go bonwa e pannwe ka dipholo ke ya Morêna Louis ga a fetela kuwa Tswetla, ke ge Kgoshi Sekwati I a sa a gile Phiring ga Masemola - "Magalies Location Nebo area."

Bapedi, ba be ba sena tsebo ya go rhesha kgomo lefata leshitaphiring, mobza (mubza) ka lebedubedung o kgokagane le dikeyi gomme kgati ya mubza e kgoketswe Lekgaying, moshemane a tswikinya morentho go kwala tlako ya kitikiti Segôgwa se gata mehlashane le matlapa - boka tshilo, ga e napola thôrô ya lehea godimo ga lwala.

Monna wa mphatho wa Manala a Kgoshi Mampuru Sekwati a re, bône ga khudu e rwele legapa "Tent" e le ngwako o sepela ka maotwana a dikologa boka Mamekwane-nxa-mosate-na! Re be re bapala-nxa-mosatena!


1007

1007

K34/120

14

(Fig 14)



Mamekwane.

Nthokolwane ye ke Mamekwane, ke kenywa ya thola, ke yêna
nogwêra yo a ratwago kudu ka masholopudi, ba hlwêla go mofehla
ga dikologa ba mo opêlêlê koshana ba re: Mamekwane! Nxa mosatena!
Re be re bapala! Nxaa! Mosatena!

Bothakga bolegogwa ka tlabane (1899).

Go kile gwaba gôna monna wa mphatho wa matuba a Sekhukhune II, leina la gagwe ke Tabana Ledingwane, la metlae ke Katakata, le lengwe e be e le Legatla ga a sa bina koshana tša seshoboro, lekhwe la katakata ke ge go ôtlanwa, ga a kata-kata ka sa morago. Monna borragwe-mogolo, e be e le mathupja, gomme ka gore Lethupja Maroteng e be e le ngwana wa lapa moshate, bafsa ba bône ka Manthlanyane morwa wa Mantsupi, ge tatagwe e be e le moapei wa pitša tše kgolo tše semoshate wa Serota (1895-1957). Mokgômana Manthlanyane ke yo mongwe wa go hwêla kgolegong kuwa Mashishing "Lydenburg - Town", ka mpherefere wa bokhuduthamaga, wa Mokgômana Mosêhla Sekhukhune Morwamotshe le Mohumagadi Mankopodi Thulare Sekhukhune.

Monna yo Tabane, o kile ya ba tlabane go banna le basadi leagong la Marota fa Mohlaletse, le ge taba ya gagwe e se ya ishiwa letlatsweng la go sekišwa (sekishwa), ka gobane e bile taba ya kgobošo go baithati ba motse wa Bahlakwana.

Monna yo lapa la moshate le hweditše e le thswanêlô ya lôna ka mokgwa wa Sepedi go lôta ngwana-ngwana wa Lethupja la bona, ka go monyalela mothepe gore e tle e be mohumutshi le molebadishi wa bo nnoshi. Le gore Phatane e kgaoles-Medimo-e lale, bothakga bjola bofetogile tlabane goriano Tona-kgolo ya Marota go Kgoshi Sekhukhune II, shoo! Tabane, o re: "O tlabile ke mothepe wo a go nyalelwa wona o imile, gomme wene Thulare tseba." Kgoshi Sekhukhune II, a fetola Tona-kgolo a re: "Tliša Tabane fa go nna a tle a mpotše seêma, gobane ngwetši (ngwetshi) e gorogile ga botse gomme go sena bogôgô "Doubtless" tlaa naye, fa go nna".

Kgoshi a re go Tabane, o re o tlabo keng?

Ke tlabo ke mosadi sho o imile.

Kgoshi, Ma mosadi yo o lalwa ke mang, goba o letše ke o fe nonna?

Kgoshi mosadi yo o lalwa ke nna, ga ke rate ga e ba moima.

Kgoshi, na mohola makgatheng a gago le ngwano wa Thulare e kaba eng?

Aowa kgoshi, ke tlabo ke ge a ima.

1007

K34/120

16

1009 Kgoshi Sekhukhune II, ga a bonana le mmagwe le Bakgôma a laêla Tona-kgolo gore mothepega o bowêlê ka gabowâna, monna yo Tabane Katakata Legatla Ledingwane ke lena bana le sehlolana, tlase ga moriti wa Letšatši.

Katakata a ya bofamolele, go boweng ga gagwe ka ngwaga wa (1919) ke ge a pherekane, e le Seôta-ôta a fo segisha borampekile "Flies" ga ba bobola ba feta, selwa le popo, ya ditshaba se, se tshabetše badimong ka (1938). O be a sa longwa ke mmutla aowaa! E be e le lenaba la tlhaagô, ka go se rate mosadi wa gagwe ga a imishitšwe ke yêna ka noshi, mohlolomong kgopolô ya gagwe e be e le gore e kabe e be moopa. Le mowe ailego o ile go ronana le bona, ka baka la dumo e shoro ye ya gagwe. O robetše bahung a be a rôbala ka mathuding a lapa labo, ka matubeng a Sekhukhune sa pele.

Baile kiri baile bohuna Matôlô.

Hlôbhôgô ya kgaoganyô ye, ke seêma sa bo Makgolo-khukhu ga ba sa agile kuwa gae (gaye) Mokôrôrwane (Magokgomeng) khwiting ya Noka ya Tubatse, ga dipelo dihlomogile ga e lebalwe ka Marota-boteng, malôba le lehono:

Baopêla ba re:-

"Bagolo baile Kiri!	(Owee!	Ehiee!)
Baioe bohuna matôlô,	"	"
Baile ga mogolo a sanamê.	"	"
Baile molete mohlaela thupa.	"	"
Baile goya ba sa bowe!	"	"

E bile ba shitwa ke nxase! Marota-boteng! Go nyamilwe la masetlapelo Mohlaletse lectswana, ka Dihlôbhôgô tše lesome le-metšo e mene (14) bawo baile badimong maabane Dibatsela (ecember 16 1965". E le gore ba gona ba sa lego kuwa boôkêla "Hospital" ba gole2 tšego maoto le matsogo.

Metse le metsana ya tikologong ya la Mashilaga-atishe ka borwa, Theledi a Marota, ga la hlabêla botse-ke dillo fêla, Difatatsela ditsematsema le Ditopo tša Methepa magorong go butshišwa e le tlang le e tsebeleng gore yo ke wa mang? Kotsikotsi! Ke ya lehu la matheletša dipelo tša banna le basadi, ga bana ba bona, ba hwile la tlhôka-molomo ba bangwe ba pitlagane mebejana.

Joo! Joo!

Ralahlwâ ke ditlogolwana tša Ramodishe a Makwa Sepitle a Mangana! Ible sufing mosegare wa sekgalêla, Taadi e amusha Tajaana, Motseng wa Marota boteng le Phasha Mmanapjane le wa Phahlamohlaka-falala wa falala ga o topjwe-fala! Thabana ye shoro Manôgê. Eee! Ke theresho ba faletše bjale ka pheta ya mohlaaka, ba ka se bowe gape go tlo phela le go bonwa magareng a rena gape, ba khutshitše go gerema le dipolasa tša Maburu, ka baka la ge Makhuduthamaga a gana phêpô ya maupi a Mmusho - Mohlaletse - "Kraal."

1012 1007

K34/120

18

"Ba e thôbaletše Morôlê:

Go phethegile seêma sa

Mogologolo se rego,

Shalang! Shalang!

Ba phidi le tlo shala

le dibôna!"

1007


1013

K34/120

19

Kgaoganyô 356.

Thapêlô ya Mokgalabje Motubatsi.



Honi Soi Qui Maly Pense
Ka leina la Modimo O borarong.
Tate le Morwa le Môya O Mokgêthwa.
Amene.

Ramatla Ohle: Nkarabêlê - Mantšu a:-

- (a) Mokgalabjana yola! O wa nthoga mola, mohloping wola!
(b) Mokgalabjana yola! O dirang mola, mohloping wola?

Modimo O matla ka moka: Ke tla mo tlase ga mohlopi wo, ke sena selo gomme ke khuparetše lentšu la Morwa wa gago: "Jesus Kristus" fêla, go tlo neêla kinamêlo poifong ya Bo-Modimo bja Gago: Jehofa Modimo Ramatla ka moka, ukamêla fa tlase ga setlanyana se, gomme O shireletše phuthegwana ye, go fihlêla Wene O ba agêla mokutwana fawe ba tlogo tumisha leina la Gago ka matšatši a bophelo bja bona mo Bogwasha. O ba phemêlê go manaba le go baaroshi, ba lentšu la Gago, ka mehla yohle, ga ba le fa, le meshashaneng ya bona, mosegare le boshego. Ka Yêna Mopholoshi wa rena. Amene.

E.M.E.Motubatsi.

16 Jan. 1966.

1014

Borraweshu ba boletše ba re: "Hlôla sa motho se ya tetlhôlêla"; Second Kings II:XXIII-XXV. Mokgalabje yo Eliasha

1014 e be e le Moporofeta wa ditaêlô tša Jehofa Modimo Ramatla ka Moka, e le go Yêna a go bolêla a re: Dilo ka moka ga dihlôlège Leratadimeng gomme dibile gôna - Lefase, Letšatši, Kgwedi le Dinaledi e le go mafase awo go sa tsibjwego mohola a wôna.

Ka ngwaga wa (1921-1931), Moruti Nathaniel K.M. Phala a na a rumulana ka wôna mokgwa woc wa go sèsêngwa, thuto ya lentšu la Modimo, gomme ka letšatši la lehu la gagwe, ka June 1931 a thibelwa kuwa badimong. A bowa a tla gape nameng go tlo kgopêla tebalêlô go Moruti Motubatsi.

Morêna "Jesus Kristus" O re: "Mowo batho ba lego babedi goba bararo, ba kôpane ka leina la ka, Ketloba gôna ka gare go bona."

- (a) Na wene, o rego mokgalabjana yola, o wa nthoga mola mohloping o kwa ga a reng?
- (b) Wene o rego mokgalabjana yola o ding mola mohloping wola, o bona ga a dirang?

Borroweshu baitše moja kgôgô o wa tetshêngwa, o re diphofa kobeya kaye? Mokgôma yo mongwe wa Maroteng - Mohlaletse o hwile ka (1944), a kile a swarêla Kgoshi Morwamotshe Sekhukhune setulo sa bogoshi, mokgôma yo a bitšwa ka segaupana kuwa go badimo, a sa nôta mabosa-bosane a bokgoshi ka kgwedi tše senyane "nine months misrule". Mokgôma yo, o be a utile tshalete ya tekanyô ya masome a selelago a diranta (£30) gomme tshalete ye, 1015 Kgoshi Sekhukhune II o be a laetše Mohumagadi ⁺Malefyane "Setefina" Mampuru Morwamotshe gore tshalete ye e tlo abaganyetšwa ba diredi ba:- (1) Tonakgolo Makwatanyane Sekhukhune Sekwati. (2) Mongwaledi Edward M.E. Motubatsi e be tlhoboshya bona, ka go dirêla bothakga go nna gammôgô le setshaba sa Bapedi. Mokgôma yo, e be e le yêna monnago kgoshi Sekhukhune wa bobedi, eupja o be a sa rate go bona ge ngwana wa gagwe a ka nyakurêla mojakô wa Kêrêkê, e be e le yo mongwe wa manaba a Efangedi motseng wa Mohlaletse - "Paradys - Geluks Location". Tabakgolo go mokgôma yo, o be a boifa makgowa, gomme le fa motse e be e re ga a ka kwa pitšo e bolelwa gore Komosasa o tlo ba gôna, e be mogopolo wa gagwe o wa thswenyega kudu a fele a re, bjale Makgowa wôna a

1007

K34 /120

21

1015 tlilo reng? Ba ka be ba filo tsibisha ba re botša gore ditaba tša Mmusho di reng, gomme ga e le dithswanelo tša gagwe go ba Bushi, o be a diphetha ka nako e lebanego ka mengwaga ya bophelo bja gagwe, go fihlela lehung la gagwe (1944).

⁺Malefyane yo, e be e le mosadi a go nyalelwa
Mokgômana Mampuru Morwamotshe ka Matubeng a
Kgoshi Sekhukhune I. Kgoshi Sekhukhune II, o
filo tšeaya Malefyane Nkadimeng a e peyapele
ka gobane go filoba ka mokgwa wôna wowe wa
kgoshi ya Kgale-kgale.

1016

1007

Igaogany& 357.

K 34 / 120

22

Nabomkoppies

c/o Sekukuni Cash Store

P.O. Box 60,

Penge Mine,

via Lydenburg.

Chief Morwangwat& Tsêkê

16th January 1966.

Mooikraal,

P.O. Soetvelde,

Middelburg Tvl.

Hlabirwa a Mmabze,

Re go lebogisha go Mmusho wa Republiek van Suid Afrika, ga o neets& kgôr& ya Thuto ya batho baso, go phagamisha Bopedi Bapedi Secondary School, sekgonyullo sa phagam& dithutong t&e ka godimo. A go be gôna mahlatse le mahl&gônd&n&, go Batau ba Marishana le bohole ba tikologo ya Bopedi.

Ke bauba a Ngwat&.

E.M.E.Motubatsi.

1007

1017

Kgaoganyd 358.

K34/120

23

Lehu la morwedi wa Phaswane Mashabêla.

Mohumagadi Mokwane Kgoloko Kgolane Kgoloko, o robetsé badimong January 1966, e be e le sôna Setima-mello sa motse wa Madibong, ke morwedi wa Kgoshi Phaswane Mashabêla ke mmina Kwena wa selete sa ba ga Mongatana. Mohumagadi yo, e be e le motho mmonwa ka mahlo botho bja gagwe, e be e le motho ya gudilego mengwageng e bile amogela phepo ya botšofadi ka ba Mmusho wa "Republiek van Suid Afrika". Morwage yo monyane, Mokgômana Kgolane ke yo a go bolawa ke Makhuduthamaga a motse wa gagwe wa Madibong ka wôna mperefere wa Mokgômana Masehla Sekhukhune le Mohumagadi Mankopodi Thulare (1958). Kgoshana Kgolane o hwile lehu la masetlapelo a kgatlwa ka mafsi ka go fihlela môya (môôya) o a rogana le nama a bolawa ke mosadi wa mogolwane e lego Mohumagadi Madinoge Morwamotshe Kgoloko. Mokgekolo Mokwane o bone Mahlomola, morwedie ngwanamchube ke Thlatswadinoka tša Mamatiwa seripana sa ga Ranthô, ka Appiesboom () kgaufsi le ba kgoshi John Mampuru Malekana.

"Rôbala ka khutšo
Mokwena meetse,
Gammôgô le mogatšago
Le masogana a gago
Bahwetšego boikokobetšo
Go ba Bushi ba bona".

Tša Mankopodi Thulare di sa rēma kētaēta.

Ka la 14th January 1966, fa "Naaboomkoppies No. Sekhukhuneland area", go be go e tetše Bantu Affairs Commissioner Morēna Lizamore a nale morēna Venter e lego bona Bomankgapane ba kgōrō ya ga Sekhukhune, kētēlō ya bona fa kgorong ya Marota a Bogwasha e be e le ka taba Mohumagadi (seyantlo) Mankopodi Thulare. Mohlomphegi Morēna Lizamore a re: "Maloba banna ba Mohlaletse ba be ba tlide mo kgorong yaka ka mabapi le bogoshi le setulo sa borēna bja Marota a Mohlaletse, gomme ke ba gumishitše gomme lehono ke tlide fa go lena gore le beakanye tsela ya morērō wo wa boswaredi gore na e kaba mang? Gomme le ge kgoshana Motodi Sekhukhune a se gōna, ga e ēme ka mmeshi, goba tša bohlologadi difete a go shupiwa Molebeledi wa Kgōrō, e kaba mang lehono Mankopodi goba mang?

Banna - kgōrō ya moshate wa Naaboomkoppies ba re kgoshi, a re se ke raitšeēla Leopeng, beng ba molato ba le gōna.

Kgoshi kopantsha dikgadi tše pele ka lapeng la moshate gammōgō le Mmago bona Mohumagadi Marungwane Phathudi Morwamotshe le Mmago Kgoshi Potlake II, wa ga Nkwana.

Dikgadi shidi:- Diphala Ntwampe Mampuru

Thorometšeane Dinkwanyane

Ntepane Mankupane Etshabeleng.

Gomme bana ba kgoshi Sekhukhune II bawo ba swanetšego go ba gona mo Khuduthamaga e be:- (1) Motodi. (2) Malekutu (3) Sehlophe (4) Mashupjwe. (5) Petswa. (6) Ramahudu. Gomme ga thēpō ye, e ka shita ba, gōna o ka e keletša khuduthamaga ye ka bagolo ba dikgōrō kgolo tše:-

(a) Makweng e be Mokgōmana Segwarihle.

(b) Matubeng (I) e be mokgōmana morwa Phaswane.

(c) Mabjaneng " " " Kgwariane.

Bjaloge ge thēpō ye gape e ka palēla ba ka moka, e tluba thsenyego ya motse wa Mohlaletse, go ka se shite ka gore mohu Thulare II o nale masogana a wo ba lebanego go thekgeletša borēna bja Marota, ga yo Rein Thulare a sa tsēna sekolo.

1019 Kgoshana Malekutu Thulare a ka fo swara sedulo se, go fihlēla ga mogolwane a phetha dithuto tša melaō ya sekgowa le mekgwa ya pusho ya sôna.

Seyantlo Mankopodi, go ka sellbane go swarela bana ba Thulare bogoshi e le banna ba malapa bona, ge e le gore Seyantlo se sêganèlšla ka bonganga bja sôna, gôna mmusho wo wa Republiek van Suid Afrika o ka a lafa kotsi ye ka go shuthiša yo mmago mpherefere fa motseng wa Marota a wo a Mohlaletse.

Bantu Affairs Commissioner, a re na go ka se tsoge mpherefere gape?

Banna ba kgôrô ya Naaboomkoppies ba fetola ba re; ~~mmpherefere~~ mpherefishano o we o ka tsosha ke mang, wa kgôrô goba kgôrwana efe?

Se se sentšego taba ye, e foba Mokgomana Phethedi Thulare eitšego ga a fapane le Seyantlo se, a lahla motse wa tatagne, kganthe phapano ye bona bobedi ba ka be baile ba swarwa ba ishiwa tahlong - ge a sa fele a rêmä këtaëta.

1020 Dikônôkônô tša kgôrô ya Marota, a Naaboomkoppies tše di bego dikôpane mmôgô le bahlomphegi ba kgôrô ya Bantu Affairs Department of Sekhukhuneland area, shiba:-

- (1) Sebope Sekhukhune Morwamotshe.
- (2) Mashabegole Mpjamaleka M. Sekhukhune.
- (3) Setlamorago Sepadi Sekhukhune.
- (4) Morêwane Motubatsi Sekwati.
- (5) Morêwane Mashabane Sekwati.
- (6) Mashupjwe Morêwane Motubatsi.

Poledishano ya fêgwa Leobong, gomme bahlanka ba Mmusho ba tseyal thêbâ ba fulara ka Sefatatsela (GG). Di sarêma këtaëta tša Mahlakô a Phahle (a Flabirwa).

Kgaoganyô 360.

Na lerusô la dihuswane le thlokomelong?

Go araba hlôgô ya kgaoganyô ye, go wene Lesholopudi, o sepelago o tsoloma moraga ga mathumasha, o ka se ke wa tseba selo ga o sheditše go kgahlwa ke maêtsê a dianokeng gobe goriano borroweshu ga matlapa a sa kgiwa Leroto (môrôgô).

Borroweshu - Thutokgolo ya bona e be e le kgomo le pudi le nku, go rena bashemanyana gomme Bommaweshu - Thutokgolo ya bona go methepana e le mabêlê - mabêlêga batho.

Ka ngwaga wa (1901) ga re thôma meraka ya diruiwa, re be re laiwa temosho ya phudisho ya dikgomo gore, dikgomo ga di toutêlê felo go tee matšatši a mararo, yanke ke ge difula mogwang temelong. Isha dikgomo go nwa meetse nokeng, ka nosegare wa sekgalêla gore ditle dikgônê go khutša merithing le go thenkgola môtlwô, gomme dikgomo tša gago di tlo kgolla.

(a) Borroweshu, ba re laetša le methushwana ya tšona mabakeng a ge ditswala, pudi goba kgomogatšana (Sethojana) goba pudigatšana e ka farêlwa goba ya ganêlwa mohlana (Santhago), re roma moshemane go tsoma dikgabane tša mohlashana owe o bitšwago Moreswa, pudigatšana goba kgomogatšana e nošwa wôna o pshatletšwe ka lenakeng - ka meetse.

(b) Ge Mabotlana ka baka la go shisha ga bommagô wôna gomme a amule kudu, ke gore a nonne kudu gomme le lengwe la wôna la thetšwa, gomme gwa lemogiwa gore lebotlanyana le, le bolaiwe ke sebete "Liver" ka baka la bohloko "Gall" le monônhô: Gôna go tla rongwa moshemane go phapha segapi sa mokgoba go tlo kgatlwa sa gobanywa le meetse, gomme sa hlotliwa gabotsana, sa tshêlwa ka manakeng gomme mabotlana a gamodishwa (gamodišwa). ka moka awo a sa yego madišong le kgomo tše kgolo goba ⁺Môrôlê.

(c) Dinku ga dika tsênwâ ke bolwetšana bja Seopi, di ethimola "Sneezing" kudu, bolwetšana bjo, bo-bitšwa seppa-hlogwana gomme go tlo tsomêga thola ya Morolakgomo tša kgogišwa wôna ka go gamêla thola ye ka dinkwaneng tša tšona e tinteditšwe.

(d) Diruiwa ga dibolawa ke Leshitlwane, banna ba be ba tseba

- 1022 gore, diruiwa tše ga dinošwe meetse ka nako e lebanego goba mohlomong dihlaélèla meetse ga dikgôlwé ka baka lewo o tlo kwa banna ba re: Moshemane yo ga a tsebe go disha, ke seotana "Ignorant".
- (e) Ge seruiwa sa tswetše se ka ruruga mokaka, sehlare (kalafa) e be e le go oretša seruruga sewo ka Boya bja Komi, bjale ge matšatši a se a ba a mantshinyana, seruruga se tlo phôhlèla le yêna motswitshi wa mosadi o alafiwa ka wôna mokgwa owe diphôôfôlô di alafiwago ka wôna.
- (f) Thetlo, yôna ga se bolwetši aowa! E foba ga kgomogadi ga e ile ya tôpa leshapo la motho (mohu), mafsi a fetoga madi "Blood" gomme mafsi (Lebese) ga a dumelélwé go lewa ke motho ke bohlwele "Gif", a tshollwa goba go fiwa mpja.
- 1023 (g) Malwetšana a mangwe a diruiwa a be a tseba ke bona borroweshu mekgwa ya mealafela a wôna, ka gobane bolwetši bja Leotwana "Rooibloed" bo be bo alafiwa gomme rena re fo bôna ga re neelwa dikgati tša moretlwa re Oma ka le, gomme re tatswiša ka le.
 Gomme re se hlaologanye gore Thupa ye, e tloditšwe ka Tshidi ya mohlare ofe, ibile ba hwile ba sa re laetsa mohola wa bona owe.
- (h) Mabotlanyana a tswalélélwa ka shakaneng mosegare le boshego, go be go sa rategé go rôbatša namane le naale goba mmago yôna, ka baka la go mafsi a badishana le ka baka la go boifa sebete, le go se dumelélê mamane goya phulong le dinaale madishong le ge e ba mamane e kaba marojana a kgwedi tše senyane goba go feta lesome la dikgwedi.
- Marôlê (Môrôlê) o be o dišiwa (dishiwa) o noshi, ka mohlatswana wa wôna, go fihlela bommatšo diphuuša.
- (i) Dipôô: Dipôô e be e se gantsi go hwetša dipôô tše pedi ka shakeng le tee tše lekanago ka go tiya, supja gobe go e ba pôô le masêlélana dipôwana - pedi goba diraro, mohlomongwe di sa kganyogêga legolong gore go ka bônwa e fe ye fetago enngwe ka le êmo mmele, bagologolo mogongwe ba fo kgahlwa ke mmala goba molêmêlo wa dinaka.
- (j) Thêkô ya mabêlê-thôrô kgomo gobe go lekanywa ka Seshego-sa-kgomo, mehleng yeno e kaba tekanyo ya masaka mararo = 460lbs.

Egaoganyö 361

Mmamoniayi wa Motshakane ga Mothsana.

Ka mabaka mangwe, bongaka bja motho moso bofele bo nyatšega,
 ka baka la mekgwa ya ditiro tša dingaka. Motho yo a fologago
 sekana se sa ngwakö, (Fig 15) ke
 monna wa kuwa, ke Lephala la
 Motshakane, o swere
 Mohlogo-nakana la pudi
 le tletše madi a se
 sedimo sewo se
 hlabilwego ka
 maabane madikelong
 a letšatši.

Motshakane yo ke yo mongwe wabo Kgagara-tshwene, e be e le ka
 ngwaga wa (1952), ke ge go ephetša Mphatho wa Madima (Maswene) a
 Malekutu Thulare Sekhukhune.

Mamoniayi yo, a na fihla lapeng la monna wa ga Mothsana, a
 amogelwa gabotse ka modumo wa bophala "Matinki" gomme monna yo a
 go gôrôgêla ka go yêna, o nale basadi ba babedi yo mongwe ke
 Mamonyadiwa, go hloka mahlatse ga Lekwapa le, la amogêlwa ka
 lapeng la Mogaditsong Mmanorato wa monna yêwo. "Go bonagala
 kanêgêlanö go bararo, Mohumagadi Mogale a riano". Ke ge go
 bolawa pudi khunolla-moraba, bjalo a tshela madi putšana ka
 lenakaneng gore e tle e be bohlatse bja go bônwa ka mahlö, ka
 moswane ga a tlile go shupa baloi (baloyi) fa motseng woo.

1025

Bjalo kaga e le mohlwa a di dira, a tšeya nakana la madi
 gomme e be e le mola batho ba bantshi baile dilaong, ke ge a
 nanya-nanyetša ngwakong wa Mamonyadiwa, go shunyetša nakana lewo
 marulelong, ga thoma go namela, Mamonyadiwa o kwa shwahla-shwahla
 godimo ga ngwako. Gomme Mamonyadiwa ke ge a tšwela ntle lapeng
 a bona Thuri godimo ga ngwako ya sebopêgö sa motho, ke ge a
 falola mokgoshi, iiu! iuuu! Nthlakudišeng! Ge ba kgauksi
 banna ba fihla, ba hwetša mothuri (motho-thuri) nthlohlonga ya
 ngwako ba re:- "Fologa shêtë la rrugote!"

Mothuri ga a thoma go theogêla mathuding ke ge a setlwa ka

1025 melamo, e fele motho a re, sa mmolayeng ga a tle a re botše gore ke yêna mang?

Ge a dikwele dirôba di gapêla madi-teng a re, ke nna motho, ke ge a e polêla modiro le maletlana a gagwe a go ja tša ditlaelana, tša banna leagong la bona le basadi ba bona, le go hloyantsha moloko le moloko.

Motshakane yo, ge e kabe e le mehleng yeno ya Makhuduthamaga, e be e tloba sheba sa manong a Lewalemagodi.

Monna wa mamonyadiwa-mogwera wa thuri, ya be e sale a gôgêla ka ngwakong go fihlela go hlabeng ga letšatši, a e pôna kgobogo le bothuri le bonaba motseng wa gabô le nankhono, mosadi yewo o bowetše ka lapeng labo go dikgaetšedi le bana ba gagwe gomme naba le hweletše ka moka.

1026

Putshišo.

- (a) Na ke ka baka lang ga bongaka bja Makgowa bjôna bo sena neanyo go malapa a banna le basadi?
- (b) A nke o mphe lebaka la boneanyi bja bongaka bja batho baso?
- (c) Na e kaba mekgwana yewo e ka dira kagishano ye botse le khutšo bathong?
- (d) Go ka dirwa bjang mabapi le boneanya bjo bja dingaka baloyi ba?

Mokgôma yo mongwe wa motse wa Marota gôna fa Mohlaletse, o be a fele a re: "Botse bo bôna ke 'Jesus'!" Mokgôma yo o be a hlôka thlaologanyo e le sefolu sa mogopolo gammôgô le go bôna diphetogo tša mehla le mabaka go tšewo a dibonago le go kwa ka ditsêbê tša nameng.

Monna yo e be e le lôna Legwelema, o be a swana le lehufa, ka go se butšwe ka pitšeng ya tlhadiwo ya dikêlô tša meetse tša masome a mararo a mafiswana "Gallons", e bile o ile badimong ka bjona bogwe bja gagwe le mojako wa Kêrêkê a sa ukamêlê.

Ka ngwaga wa (1933), ga pitsho e be e dutše ya Matona a tikologwana ya Mohlaletse ka gore kgobokano ye e be e kopanetše ka ngwakong wa Thapêlô, yêna ga se a ke a e ba gona magareng a yôna. Leina la gagwe la dikwêrô e be e le - Mogobunyi - ga a gobunya bjalwa ka segô sa mphêfê.

1027

1007

Kgaoganyô 362.

K34/120

38

Lehodu le gahlana le nôga!

Go fihleng ga Marota fa Mohlaletse ka (1894), mehleng ya pusho ya Thorometšane II go be go le lehwitiana la Segôtlô sa polokèlô ya mabêlê, gomme segôtlô se sê be se ageletswe mosholo

(Fig 16)

ga Mohlaletse ga e gahlana le Mohwetsi, felo fa banna ba be ba agile ka mokgwana wa senna sa bona.

Mekutwana ye meraro ye, ke ya taetsô ya nyakwana ya dishego gomme moakabijana ya rwelego Mothotwana hlogong, o tšo utswa mabêlê ka ngwakaneng o mongwe gomme bôna, Auwii! Hunadi o tlo reng? O gahlana le nôga fala mosehlelong wa marakana, na a ka shwahla legora le?

Sephethô e foba gore a bushetše mabêlê a wo ka seshegong
1028 sewo a tšwago go a utswa ka nthse, bjalo ga busheditše go direge bjang le nôga ye ya Mokôpa wa thabeng? Aowaa! Ga bowa a sena selo ka mola mothotwaneng goba leselwaneng, a ka se e hwetše, na e tloya kaye?

E tlo fetoga Molagô wa Lebabî goba Mudi (Thutse) goba mologô wa lenti la mmotša (Mmootša).

Motho mang le mang, monna, mosadi, kgarebê goba Lethumasha, ga a tsêna ka masêhlêlô wa morakana wo, a lebanye ka seshegong sa lapa labo, a seke a ntsha mabêlê ka fawe go sa lebanago ka gabo.

1028 Ge motho a ka dira mahlajana dinaye, nôga ye e tlo thiba tsela gomme wa goboga, wa tsibja ga o le lehodu gomme wa se botego polokelong ya Mehlôkôlô ya Setshaba.

Lege motho goba lôna Letanya (Letanywa) lewe le ka phuma mabêlê awo, o tlemegile go a bushetša felô ga wona, le setopa monwana se gôna, go tôpêla magora a dirapana le yôna merakana go phemêla mahodu awo a ôrago di agôlô tša ba bangwe, mogologolo o re: "Wa se ôbê ka leoto goba ka molomo, gomme o hlalêfê o se ôbê ka seatla!"

K34 / 120

Kgaoganyô 363.

Tlhathollo ya maina a dikwêrô (Sedumedi).

O se ke wa ba wa thswenyega, motho mang le mang o nale Lenthso (lennthso) gare go ba gabô, le ge maina a, a ka bolêlwâ ga go befêlwé, fêla e sego ba bannyane go bitša yo mogolo ka lôna gomme ka kudu-kudu ke a dikwêrô goba go Sêba (Sêêba).

Eupja ga e le thaka e tee gôna ba fo kwêrana ka wôna go thabilwe, lege go swerwe methamagane (ga go nwewa bjålwa bja sesotho), gape mainana a dikwêrô a thabja kudu ke batho ba semphathô goba wa kwêrwa ka bagolwago e sego bannyanana ba gago, mohlomong motho wa dlete a sa tsebe gabotse ina la gago, wôna shia:-

- (I) Dihlabarô - ditlabakêlô: Ke gore, mokgogi wa lebaki le monotosane, monotosane o mela thabeng le mo fase.
- (II) Ntolototšane: Motho wa go bolabola kudu, wa taba disa o mego ganong.
- (III) Mpheyane: Mamakane goba moradiana Moradiananyana (Moradiananyana).
- (IV) Katakata: Go bowêla ka sa nthago a o tlana kgati ya semphatho, go shirashira ka mokgwana wa boyi.
- (V) Kitiki: Mopheshumi ga a sepela go se gojana sa leoto.
- (VI) Pshweregehle: Motho yo a senago boduma, mothabêla gohle, botho fêla.
- (VII) Mantšokodi: Ke ina la pitsi "Perd" ka (1900), eitšego go usha Sekhukhune II, ke ge ba mphathô wa gagwe ba mokwêra - metlae ka lôna, ushitšwe ke "Joky" - ke Mantšokodi, ke ina la metlae (1900-1943).
- (VIII) Morwamoretlwane: Ke leina la metlae ya kgashana Phathudi Morwamotshe, ge a be a re ga ba sale papading ya kômana ya bogwera a fele a re: "Moretlwa lehono o tlo galagala!" Gomme ba mphatho ba re ke Morwa-moretlwane (1904-1944).
- (IX) Phanthse: Ke leina la kwêrô-metlae la Mokgômâna Morêwane Mojaludi Phethedi, ka ba mphatho wa Mankwe (1884), phanthse ke go bupja nawô tše menatla.

- 1030 (X) Mafèrè: Ebile ina la metlae boka sekwérô go mokgômana Mogase Motubatse Sekwati, e be e le motho wa digôrô gomme Agente melaong ya Marota (1850-1925), Mokgômana yo e le Sehlatha-kgôtlâ Maroteng - phosho ya gagwe ifilo ba e tee go bana ba mogolwane ka rata thakêlêlô ya bo yêna.
- (XI) Motswadiatleng: Ke sekwérô sa bongadi ga Tonakgolo Bokgcbêlô a e ra kgoshi Sekhukhune a re ka gore, yêna o re o kwana le Dikgapetla utšwile atleng tša rena banna ke - Motswadiatleng (1899-1923).
- (XII) Mogogonotswana: Ke sekwérô sa kgoboshö ka mokgomana Phathudi Morwamotshe go Moruti Edward Morêwane Edumand Motubatsi ga a thôma go thêlêga sekolo sa bana sa mosegare, dithapêlông tša Badumedi tša phirimane le go ruta dikosha tšwelopele, "Motho yo o re, fela borôkô, ka thsipi ye ya Kêrêkê neng le neng; ke Mogogonotswana ka gore ga a na dimpa tše kgolo".
- 1031 (XIII) Legadikwane: Ke sekwérô sa tshupô ya mahlahla meshumong, leina la gagwe ke Mampshwe ke monna wa kgôrô ya Mallega, e be e le Phôkgô ya mashoboro ba mphatho wa Makgola, a kgoshana Kgagudi Morwamotshe Sekhukhune (1908-'10) gomme o sa phela (1966).
- (XIV) Maletswai: Leina le, ke seka sa kgopotšo, eitše ka ngwaga wola ga Maletswai Seroka a go bolaya bana ba babedi ba mogagabo, bjalo ka kgorong ya Maroing gwa bêlêgwa ngwana wa moshemanyana - a hlaletšwa ka lôna. Gaele la theresho leina ke Kgolane morwa wa Mokgômana Sehlophe Sekwati Thulare.
- (XV) Senkgadikgomo: Se kwérô se, se filwe mokgômana Mapitimetshe Makgata ka go kgahla kgoshi Sekhukhune, gomme ga a nkge dikgomo tša batho ka moka aowa! O fo rkga tša bawo ba sa kwego - Magatishi.
- (XVI) Mankhiri: Seêma9ina le, ka sa Makhuduthama a Mohumagadi Mankopodi Thulare, ba kwêra Mokgômana James Mabowe Sekhukhune ba re: "Mabowe James, o fisha go swana le mollo".

- 1031 (XVII) Makakasane: Ke se kwêrô, ga go thabilwe ka mokgômana Tsêkê Morêwane Sekwati, lôna ke phetolêlô ya mmolêlô wa se "Swazi" "Umaganye".
- (XVIII) Moshabêlwane: Ke leina la metlae la mokgômana Phethedi morwa wa Thulare II, ina le, o retšwe ge a belegwe mohlang monna yo, a be a rumilwe Mohlaletse gomme a rêlwa Lephodisa le (1932).
- (IX) Mapitšane: Ke ina la di kwêrô go Thorometšane II ka ba Madibong (1894), ke gore ga a solêlê motho, ka baka la ga kgoshi Morwamotshe II a hwile ntweng (1877).
- 1032 (XX) Matumule: Ke ina la go rêta kgoshi Kgoloko morwa Kgolane Kgoloko Sekwati. O be a rêtwa ka lôna ga a bina kosha ya moropa, o be a tseba le go bapala ka peyane "Organ". E be e le yo sehlogo dikahlolong.
- (XXI) Matomolane: Ke ina la dikwêrô.
Maina-in a Marota shia:-
(1) Bauba (Ramaube). (2) Hlabirwa. (3) Phahle.
(4) Ngwato. (5) Dimo, eupja le ge e le dirêtô, ke wôna a fago mokgwa wa Serota go hlompha, gomme le go bitsana ka wôna ka molaô le mokgwa wa Bapedi.
Mokgwa wa tlhomphano ka dirêto, ke thuto e kgolo ya Marota, gammôgô le go basadi le go ruta bana go lebogana ka direteletsano gomme ke yôna thuto ya mathomo le mafelelo ya Marota.
Borroweshu ba re laile gore, le ge kgoshi e befeletsé mohlanka wa yôna, ishang kinamelo go kgoshi ka direto tša Moôtlwa wa Noko.
- "Hlabirwa A Bauba A Phahle!
Sebata Kgomo Sa Banna.
Tau Mankalê A Banna!"
- ⁺Mankalê: Na keng mankalê?
Mankalê ke Segokgo sa bohlale, ngwako wa sona o nale lemati gore ga pula e ena, meetse a se tsêne. Ka makgonthe Mankalê o botegile kudu, kalafong ya bana (Maseya)
"Babies" thswenyegong ya hlôbgwana.

Ka dihlabaré, ditlabakéla dilo tša banna.

Pa kgaoganyong ye, go laetša sewo lebaki le lego sôna, bjale ke ge Mokgômana Morêwane (⁺Mabilwane) Selai Hlakudi a le rêta a re ke: "Dihlabaré Ditlabakéla Dilo tša Banna". Gomme mokgomana Mapurunyane Hlakole Radingwana a re ke: "Ditlabane ga re lle tšona re ya tlabant ka dipolâlô".

Mokgômana Nangolane Mphaka Malapane, ga a kgogile a fele a re: Hee! "Hlare sa Makwa ga le se tsebe se tlo le usha le ba bannyane!" A rôbale borôkô bja boshego, a khurumélê mahlong, e be e le monna yo a lumilego ke Mmutla, a sena bofotle go bohle. O ile badimong a be a shikara dipeu ga Mohumagadi Leganabatho a eya mashemong a Moshata (1921-1940).

Lebake (Lebaki), lebaki ke bohlwele bja go timetša kgopolô ya motho, go thsereanya mogololo wa motho seêmong sa gagwe, go be go riano Mokgalabjwe Matie Makgata.

Ka ngwaga wa (1951) lesogana la ga Lebsa, leina la gagwe ke Rampokišeng Makgwala, o fologa N.R.C lori mola beomong bja yona, ga a gôrôga, o hwetša ka kgorong yabo go hlotlilwe metogwana ka mehutana. Go be go nale banna ba babedi ba Matshakana go nwewa go kgogiwa Matokwane (Motafatshi) "deprivation" goba moamugi wa tlhoaloganyo mothong, ke ge ba tlo gobatša Lekwapana le lengwe ka Sekerô. Motho yo wa Thulare a ena lebitla a hlôka mmolayi. Lege Rampokisheng a ile a ishiwa kgolegong a bowa eupja mehleng yeno sholaa! Ke legafa la go tšola lekgêswa.

Ge re latêla theresho, rena Marota, selo se lebaki le ya regana - nnang, ka moka dikgoshi le bakgômana e bego e le bakgogi ditsela le mekgwa ya dikahlolo tša bona dika se shalwe morago.

Mokgômana ⁺Tswaledi Morêwane Sekwati, e be e le monna wa mphatho wa wôna Hlare sa Makwa e bile yêna Mohlafishi wa mpherefere wa Masehleng "Geeneinde" ka 1893, ka lehu la moswaredi Kgoloko Sekwati Thulare, mokgomana Majadihlôgô Mabogwana o be a re go kgôga, a fo fahlêla marumu le selôpê a hlaboše lentšu a re: Baile kaye Mankwe dithamaga!

1034 Mokgomana Matsebe Bokgobêlô Sekhukhune ga a kgogile o be a phala ke ngwana Papane ka ganong, ibile Tonakgolo legatong la tatagwe, ka baka la go ratwa ke yo Sebara sa gagwe. Na a kgethelwa go tonêla kgoshi bjang, kantle le kgôrô ya Marota? - Ga legona Lerota le kilego la dumelana le boethatelo bjoo, go hloka mahlatse ga gagwe, a biletšwa badimong ka bjako (1930).

⁺Mabilwane: Ke ina la dikwêrô.

Tswaledi: Ke mogolwane wa Tseke bana ba thetô (thetho).

Dihlabarê: dithsereanyi, digakantsha.

Dihlabakêla: digobanywa, dinukiwa.

Motafatshi: Setlaêla, mosenya, moamugi.

Matokwane: Setlang sa Lebaki, lôna-lôna.

Na letokaetšo ke lebopo go motho wa Sesadi?

Go araba putshišo ye, malebana le mokgwa wa go rwala ka hlôgô, ga batho ba sesadi ke nkgolokgotha ya hlamlilo, ge go ka hlokamelwa gore, pelo ga o ka iruta boiyi e ka se tlwaele selo.

Dilo ka moka

di a

Moshate

tlwaetšwa gomme go rwala ka go tokaetša le gona go a tlwaetšwa, batho ba sesadi lebopong la ditshaba ka moka mono Afrika-borwa, modiro wa bona wa malapa ke wa go rwala se sengwe le se sengwe phogong, ka baka lewo nke ke ge basadi ba tswetšwe e le batokaetši, aowaa!


Le mehleng yeno, go lemogiwa ka bomapana-thsehlana ga go bapalwa goba go tswala-tswaletša malapaneng, bannyana ba ithuta go rwala dipitšana le moëtana ya bona hlôggong ka tokeëtšo gomme bashemanyana bona ba rwala ka go shikara Legetleng.

Mokgwa wa go tokaetša bommago ngwannyana ge morodiye a sa

kgône go tokaetša serwalwa sefe le sefe, ba ba mo nyamong gomme mo tutuetša gore a tlwaëlë go tokaetša se sengwe le se sengwe, go rwala ka hlôgô a sa swareletša. Gomme e re ka gore le yêna o bona bagwerana ba gagwe baithuta, le yena a be a tlwaele, mokgwana wa tokaetšo mathumashana ba thoma ba sale menyagana e senyane (9yrs).

Bashemanyana, botatane ba ba ruta go shikara ga moshemane a rwala ka hlôgô legong, bagwerana ba gagwe ba mokwera ba re, uwee! O ~~rak~~ rwele sesadi uwee!

Phumo:ya mosadi, sebegô goba bjälwa bja monyanya, ka mokgwa



(Fig 17)

(Fig 18)

hlôggong

shikara

Sebegô
sa bjälwa

1036

wa setlwašlō sa Marota, mosadi goba Lethari ga le ka phuma Serwalo ka moēta e ba kgōnōnō ya Seka se ka hlapetšwago goba go thaetšwa tirēgō.

Tokaetšo: Ge go tsinkēlwa mabaka, mabapi le putshišo ye, go thoma ka ngwaga woo- (1894-1964) fa motseng wa Marota - Mohlaletse, kotsi ya go phuma ga sebego ga se a ke e ba gōna aowa - owaai!

Tonakgolo. Makwatanyane Sekhukhune Sekwati o be a re: "Mosadi ga a ka phuma sebegō sa moshate se lebantše Mosehlelo wa kgōrō, motho yo bjalo o wa gononwa gore, o na leng - se dirilweng sebegō se?" Ga ishita phumo ya moēta wa meetse, e ka kgotsiša ga e ka diregela mosadi wa thetho mo leagong la Marota, ke ka baka lewo - meidisha emengwe e fele e nyarēlēlwa ke mashulana.

Yo monnyane ga a tisha go phuma dipapading tša malapaneng a go tswala-tswaletša, o nyamisha batswadi, ba be le kgōnōnō ya bogōlē go ngwana wa bona goba Sepha. Methepane ya batho baso, ba thoma go tlwaetša mashita-phiri a bona go tokaetša bonnyaneng, gomme le bommabo ba fele ba re: "ithute go tokaetša o a bona 'Matšatši o tokaeditše o wa go phala, moetse a se ke a go phala pheladi!"

Bommaweshu le bona be ba riano ba re: "Tloga-tloga e tloga kgale, thutela bogolong e ya rōba." Meh leng yeno re bona le tšona dikolo tša dithuto tša dikgapetla, ngwana o thomisha a sale mengwaga e shupago.

Lehu la Mokgômana Phêhlane - (1912-1966)

Le ge ba rakiwa Mohlaletse, taodišo ya bona e kgônega go laodišwa, eupja lehu la mokgomana Phêhlane Kômane Sekwati, tiragalô ye e shitwa go nyayolla kudu ka yêna.

Phêhlane e be e le phêhlaloko ya mpherefere wa Marota, dihlôgô tša bana ba setshaba sa Thulare, difologetše bahung ka tiro empe ya gagwe. Phêhlane, o robetše madulong a bahu ka kgwedi ya "January 1966". Na o be a le bjang thôbalong? Ee! Ke bolwetsi eupja ibile kôtlô ya masetlapelo, o dubile leraga ka mpa e kukumile e le bjalo ka mogodu wa kgomo e bipetše ke mabêlô. O hlakile a ba a fihla kokelong ya "Jane Furse Memorial Hospital." Ntshe legôna a palêla dingaka tša banna Boramoshwe, kege a gumishetšwa gaye, bolwetsi bja gagwe - Marota a re: "Kgwênenê lesogana molatša showe mafateng!" O dille gomme dija wene lehone, o ba tšitlantše, shidiwe o diimile tšôna, tseba o ba raketšego tšôna, ga digo upe o sa upega hle!"

Phêhlane o bile mahlatse go phonyokga tahlo "Exile 1959", gomme se nke se diregile gore Marota a tle a bône kôtlô ye ya lehu la gagwê. O hwile a hlaswêga le go se ukamelwe bolwetsing, ka baka la tirô ya gagwe, lehono ibile bana ba Thulare ba fihlile fano Bogwasha "Maaboomkoppies" motse wa kgoshi Sekhukhune II o fetugile marupi, go kwala sello sa Môngao le sa Hlwaêla-Manyama.

Mokgupi ga fsiélélwa Manyedi a bolökö.

Kidišo ye, bommaweshu ba e kgalemēla kudu, go methepana ka mafuri goba ka lapeng le ka nyakong, ga go dumélélwé gore ga yo mongwe a swere bokökö goba malökö a dikgomo a kgopa gomme yo mongwe, a moshale morago a fsiélala manyedi goba mashaledi a malökö. Mokgwa wo, bommaweshu ba gana ba re, bolökö bonale serömö go basitsana pelegong ya bana, ga go ratega, ke go phekola yo mongwe pelégö ya bana.

Gomme kidišo (kidisho) ye, ke gore, mothepe o ka bélégä bana ba mohuta o tee.

(a) Ge a romegile gomme yare ngwana wa thaga-letswalö ya ba mothepana, e tloba moka bana ba gagwe yaba basitsana go fihlela ka kgorula mala, gobane se rategago ke go tabatapetša pélégö ka lapeng e sego mohutana o tee.

(b) Gape, ge mothepe o ka thôma ka ngwana wa lesoganyana, o tlo feleletša pélégö ka mphöhlö wa bashemane, bagologolo ba kidišo ye ya mokgwa wa bona e be e hlokometšwe ka kudu baneng ba bona.

(c) Meidišwa (Meidishwa): Ka moka tše, batho bakgale ba itseg diaila, ba be ba reresha ge baitše kgarebë e se ke ya ja Sehlong, Kgarebë e se ke ya ja nama ya Pharela (phareëla) ya kgomo goba sehuswane sefe le sefe gomme segano botšwa se tlo epönëla. Dinamana tše dilewa ke methepanyana yewo e sego ya thulégä moököla "Womenhood", goba Makalakaleng!

Moëñö wa ba bina Kwena ba ga Mashishi.

Sephatlo se sa ba bina kwena, ba agilego mo "Forest Hill" ga ⁺Mashishi, kgoshi ya bona ke morëna Makgamathi Mashishi. O nyetše lebõnë mohumagadi Kogolakae kgaitšedi ya Motubatse Moruthane Sekhukhune Sekwati gomme kgoshi ye o sa nale le rena.

Sereti se re: "Ga geshu re bowa Modupe mapalakateng, naga Mmakopa morongwa Mashabëla.

Re bowa Tilu le Tilwane madiba magolo ka mabedi madiba-maswana.

Ra nago ra hwetša noka e tletše, ra sela ra èna lehlaka labo - Mmantshehleng ke lla e shitang bo-Mahutwane ba se hlaballa Sejako tletlolo se maragwana mabedi, a mositsana rope difögöle.

Re bowa Tshaleale ga ra mmoka lekgomo, öpê le tlagadi öpê le senago meetse a go le a go hlapa diatla."

⁺Mashishi: Ke leina eupja ke Mabjang a matelele, a fetago lefee ka boteletšana.

Mashi: Ditshaledi tša mare a borokö dihlaeng tša morobadi, ka kudu bomampana thsêhlana.

Shi: Tshirogo ya mababedi a mollo goba malalakwaetše.

Mashishing: Ka mo go boifišago goba ka maong "Secret part" a motho yo a tšwilego mahlalagading. Naga ya Leshishi: Batswako - Shishi! "Shameful".

42

Etia sentsokēla Thamaga ya Mabjana.

"Bjo bopholo bja ⁺Phakana a Dimo, bja bohlööls bja Tubatse":
Ke mafiri le bogopa ga ba rëta thabana pedi - Bogwashha le
bogwashana tše emulego Thööls le Phala "Koedoe & Springbok" fa
"Naaboomkoppies No. 398".

Mehleng yeno, re ya lla re re, kgoshi Sekhukhune wa pele, o eketše badimong a utile bohwa bja motse wa Marota, a sa laetša motho ka baka la go tsogēlwa ka lerumo a robetše. Gomme bohwa bjaowe bja dipōntš le bja magakabjwe a bohlōkwa a timeletse sa ruri-ruri, goya-goile, ga e sefēla ga badimo mohlomong ba ka lorisha yo mongwe wa setlogolwana sa bona. Go mmontsha bohwa bjowe, gomme a ba le mahlatse awo a sa molekanego.

Bontshi bja bana ba dingaka-balci, ba nale mebelaelo gore, tatane o hwile a sa ntaetsa selo, le go nthuta selo mabapi le metlantlang goba methushwana ya bana gomme ke theresho go bjalo go ba bantshi, mohlelomong e le ka baka la bophele "Neglectfulness".

Bjale kage, rena lehono re busheditšwe fano Tubatse ka mmusho wa "Republiek II van Suid Afrika", nka se hutšologe go ngwala ka phel& ya naga ye ya rena, ra go holofetšwa ke batseta ba Mmusho ka (1960), ge mmusho o itše ware: "Ke tlo tsomfia madulo a bokhutšo meferefishaneng ya Mohlaletse gomme lehono re fihlile (1964). Re fihlile Bogwasha naga ye e yelago diph&f&f&f tše dilego pabalelong ya mola& (melaw&), wa e bolaya ka mpja goba more&, o ya kgolegong dikgwedi tše ditelele ka kôtl& ya Se pa mobu le Sentsha mobu "P & S". Marota! Le reng ka thel&g& ya go bopa serota sa lena goba go se senya, na lenaba le go kwalago monkgo fa kgaufsi go motse wo le reng ka l&na?

Moswanyana wo fa Naaboomkoppies" ga o se ke wa shwahléla ka
mo diagelong tša ba bina Noko, na re tloba eng ge batseta ba-
Bushi ba ka hwetša temal& e etšwa go lena Marota?

Lenaba lewo! Patshi ya mpapa, le nkgopotša seēma sa mogologolo a rego o kwele Sekgôrōnyane se re: "Segodi selle mme le tate! Ke re ka bona bana ba segodi, pelwana yaka e re, tu! tu-tuu!"

Ka kgeregels go senwewa se, se theogeditše banna ba tumileg.

1042 malaong a bahu, e se yaba mabaka a bona, le wôna magoshi a naga ekhwî ya Sekhukhuneland "area". Gomme ke nale theresho gore le tšôna Mangaka-potlêlo ba tlore ee! Lenaba le, ke mophushula mmele le moeyeng wa batho, lenaba le, bana ba bana ba lena, mehleng e tlago ba tlore borraweshu ba filo lesetša tau molopeng, e senya motse wa Ledimo gomme ba e lebeletše ka mahlo a bona ba se ke ba e bolaya.

Mogologolo o boletše a re: "Tiya mpja e sanya lesepa!" Naga ye ya Tubatse, botse bja yôna le dikhlofetšo tša lehumo la yôna ke la go bonwa ka mahlo, ka baka lewo, go ratega baëtapele ba go etemoga tswalô ya bona ka noshi.

1043 Borraweshu, ba re buditše ba re: "Go lêmala ga namane, ke go rôbala le nale goba mmago yôna".

Kgoshi ya kgale-kgale, kuwa Isiraeleng a na a bolêla go setshaba sabo a re: "Tatane o be a tswikinya Lebza magetleng a lena gomme Nna ke tlo patisha ka Phepheneng mahwafeng a lena".

Na ke gore, kgoshi ye e be e sarate setshaba se sabo goba o be a sarate sedulo sa bogoshi, ge a lesa moretlwa a ba ôtlela ka phepheneng - "Scorpion"?

Letsôggô la Modimo, ditshabeng ka moka lefaseng, ke ba Bushi, ge ditswetshi dirôbala le mamane makhura a matshoshwane a ka se be gôna gomme le wôna mphêhlô o ka se fihliwe goba go ritwa, ka gobane badishana ba tlaputla ka moëtaneng. Ga go letagwa le ka bago Moëtapele wa setshaba sefe le sefe, lega e le borutishi bja dikolo goba boruti bja dikêrêkê. Se sekgeôthwa se ka setšwe molomong o bifilego, Moahlodi wa setshaba, shiroga ka gare ga Matagwa le dihwiri.

*Phakana: Ke ge e le moshemanyana.

Phakane: Ke ge e le mositsana.

Mphêhlô: Mafsi a bodilana.

Matshoshwane: Magôggô a seritiwa e be se gadikilwe molleng.

Moahlodi (Molahudi): Moremi molato.

Patshi ya Mpapa: A mangwe maina (1) Mampuru (2) Thoitoi (3) Mpolaye (4) Lephelô le ntennê. Go ngwadilwe tše bônwego le go kwiwa.

Na e ka kgorometšwa tona ya kgōrōkgolo ya Marota?

Ge tona-kgolo ya kgōrōkgolo ya Marota, e sa botege dithapong tša Ntlokgolo ya moshate goba dithopeng tša boshoro goba go ditsatselo, gomme bakgoma goba bjanabjakgoshi bja a ba le pelaēlo gomme pelaēlo yaba theresho, ka mabohlatse a kgodishago Kgoshi le kgōrōkgolo, ga ebe thswanēlō gore motho yo bjalo a tlošwe setulong sa bontona.

Mokgomana Mabatane (Kgoputšo) Moruthane Sekhukhune, a rakwa botoneng bja Kgōrō ya Marota ka (1956) gwa bewa mokgomana Ntladi Seaparō Mampuru, Ntladi a bolawa ke botagwa a theoga ka tsela e fologālago ka Makweng - a gobala kudu a ba a theogēla bahung, kege go kgethiwa Phēhlane (Bōna Kg. 366, L. 1038). Gaele go rakiwa ga Phēhlane dimotlile tsela ya Makwa. Bjalege ke ga go kgethiwa Mokgomana Seraki Makuduele Kgoloko wa kgōrō ya Matloung, mokgomana yo ke yo mongwe wa go gapiwa ke mogofe wa Makhudu-thamagana a mohumagadi Mankopodi Thulare.

Monna yo o hlōkile thuto fēla ya tsebo ya dikgapetla, ga e le mokgwa wa phelo ya gagwe ke monna wa senna banneng, ke motho wa go tseba kalo ya merērō kgorong gomme le pelotheri. Ke monna wa mphatho wa Mabjana a kgoshana Sekwati Sekhukhune Morwamotshe, o kḡethetšwe botona bjo ka (1963), go be go se gōna monna yo a ka bego a ka kgōna go tonela kgōrō ye ya Marota. Bjaloge, ke ge Marota a gopola kgōrō ye ya Rakgolokhukhu ya bona, ya Magosholle - ngwana Morwamotshe "ke ⁺thathō ya Motse!" Ke ge mokgomana Kgoloko wa Morwamotshe wa pele ga e theta, go sa agilwe gaye (gae) Mogokgomeng-Tubatse (1800), yo Kgoloko ke hlōgō ya mphathō wa Madikwa a Tubatse.

Mphatho wa bobedi wa Madikwa ke wo wa go bolla Phiring ga Masemola o bolotšwa ke Kgoshi Sekwati I gomme yo morwaye a rēlwa Kgoloko (Magosholle), bjale Kgoloko a tswala Kgolane (Makabeleng) - Kgolane a tswala Kgoloko gomme mphatho wa gagwe wa bitšwa Madikwa a Madibong (1903) fa "Geluks Location Sekhukhuneland area".

1045

Kgorometšo ya bontona goba go shuthishwa madulong a botsetedi bja Kgôrôkgolo ya moshate, taba yewo ga e be nthsêserê kudu ka mekgwa le melaô ya Sepedi, gomme ga e le bontona ga bo-tswalêlwe go swana le bja Ntlôkgolo, aowaa!

⁺Thathô: Ke gore pheko, ya go shireletša diêfêlwa, difoshetšwa ka bahloyi. Sephêmela ditiagodimo tša dingaka-baloi.

Ditsatselô: Go loga manô a go hula motse goba metsana, mekgwa ya manô a go sekwiwe goba go se anêgêlê batho ba makana kudu.

P & S: A tšwa go Kgaoganyô 369 letlakaleng la 1042: Ke gore: "Pick and Shovel" ka sekgowa sa maisimane. Ka Sepedi gape re ka fore ke Senyenkula mobu le Segamara mobu goba Lefagô la mobu.

Magosholle: Ke ina la metlae, ga a e polêla ga a fana kudu go Marota, go tshoilela, go gopurutša - go rothothêla.

Peyakanyo ya basadi ba Sekhukhune II.

Fa kgaoganyong ye, go retollwa ka tebanyo kgati ya bana ba kgoshi Sekhukhune II ka bommago bona, gomme peyakanyo-botsana ye, e ntshitswe go Kgaoganyo XXXVI, Letlakaleng la 107. Lenaneo le le neelwa ke mohumagadi Moekwetsi Kabu Mamogadi Sekhukhune ke mosadi wa mphatho wa Masoka a kgoshana Phathudi Morwamotshe Sekhukhune. O bolotse e le lethumasha la go tiya ka (1904).

Basadi le bana shiba:-

- (I) Ka mohumagadi Leganabatho, ke Thulare le dikgaitšedi ba:- Mpetshe, Diphala, Thorometšane le moshala lapeng Morwamotshe.
- (II) Ka mohumagadi Lekgolane, ke Ntepane le Motodi gomme yo monnyane badimo ba re amoga.
- (III) Ka mohumagadi Lekgolane, ke Makopi le kgaitšedi Malekutu, le Tlakale.
- (IV) Ka mohumagadi Letswatsela, ke Phethedi le Sekwati le kgaitšedi ya bona Mante.
- (V) Ka mohumagadi Ngwanatheko, ke Kgolane le kgaitšedi Mante le Kgoloko.
- (VI) Ka mohumagadi Sebotse, ke Mogase le bannagwe Leseilane le Sepadi le Bokgobetsi (Motubatse), ke Segwarihle ke wa bons (4) wa Kgorulane - "last".
- (VII) Ka mohumagadi Matladi, ke Sehlope le kgaitšedi.
- (VIII) Ka mohumagadi Makate, ke Makopi le kgaitšedi Ngwanatsomane.
- (IX) Ka mohumagadi Marétsi, ke methopa e mebedi ke Bakedi le monyanana Semogwane.
- (X) Ka mohumagadi Sehorane, ke methopa ye, Serotsi le Makopi.
- (XI) Ka mohumagadi Semakane, ke Setsopa le dikgaetšedi Sebope le Makwatanyane.
- (XII) Ka mohumagadi Mankopodi, ke Kgobalale fela.
- (XIII) Ka mohumagadi Mante, ke Ramphelane le kgaitšedi Malétsi le banyanana Mametse le Kopjane.
- (XIV) Ka mohumagadi Selmagae, ke Moleke le banyanana: Mabowe

1047

le Sekgothe, Mabowe "James" ke yo mongwe wa bana ba Sekhukhune II a go fiwa tlhaocloganyo go tša thuto - ya dikgapetla - le go rata setshaba sabo.

- (XIV) Ka mohumagadi ^{*}Sekgopetšane, ke Mashupjwe le Saboshego mmago bôna ke Selôba Marumo.
- (XVI) Ka mohumagadi Madiperete, ke Ramahudu. Mosadi yo, ke mothepa wa mathômô yewo Sekhukhune II a tsibilego senna ka yêna (1897).
- (XVII) Ka mohumagadi Morwe, ke Matshile e foba yêna fêla ka lapeng.
- (XVIII) Ka mohumagadi Mantlaboro, yêna a hlokafalâla ke tswala kudu.
- (XIX) Ka mohumagadi Malesibe, ebe-ele moopa, ke morwedi wa kgoshi Sekôrôrô gomme Thlatshawdinôka - ya gagwe, ya nyalwa ka matiakathoka a lesome le kgomo e tee gomme le nankhono kgomo tšewo dihweletše (1938-1966).
- (XX) Ka mohumagadi Mante, ke Mosêhla le monyanana Petswa. Motiragalô e re botša ge Mante a lubile boneanyi bja tatagwe ka yêna tatagwe, fêla ka mokgwa le molaš wa Sepedi, Selôba ga se tiwe ka Sepore etc. etc.: "Eupja le ge kgananô e kaba gôna mehleng e tlago go ditlogolo tša kgoshi Sekhukhune II, motho wa go loba goba lethupja, go ka se kgongôgô gore, bana ba gagwê ba phaye barwa goba barwedi ba kgoshi kgating ya bona gomme ba tsêna ka kgating ya moludi, aowaa!" Molobâla le Mothupja, ka Sepedi, batho ba, ba lôtwa le go hloophiwa ke Marota, e sego go tšeyá madulo a Bjana bja kgoshi "not Princes".

1048

- (a) Mokgomana Mantsupi "Maushe", ke lethupja eupja morwaye Mantlhanyane ga se a shuthiša bana ba Morwamotshe II kgating ya bona ya kôma, ka mo kgorong ya Makweng.
- (b) Mokgomana Pôôfôô, ebe ele lethupja gomme barwaye ba bararo, ga se bake ba shuthiša ngwana yo mongwe wa kgôrô ya Sekwati I, ka kgati ya kôma ka Mabjaneng.
- (c) Mokgomana Ledingwane ebe ele lethupja gomme le yêna, morwaye Tabane Katakata ga se a ke a shuthiša yo mongwe wa

1007

K341120

48

1048

barwa ba Sekhukhune I kgating ya gagwē ya kōma goba "evil teachings" Bapedi Kōma.

(d) Mathupja a a bēlwa dikgōrō tše kgolo tše pusho ya setshabə sa Bapedi ba Thulare le yōna methepa ya go lōba, e ba basadi ba Kgoshi gomme yēna kgoshi ka noshi, a ka fo shupa mokgomana ofe le ofe go mmopa go mothepa yewo ka go rata gagwē, gomme ga go hlolegile bana ba tlo bitšwa barwa le barwedi ba Sekwati.

Se, ke molaō wa Serota, ka mokgwa wa leago la bona go thoma gae Tubatse (1600- 1958), go gafēla le go tswalēla le go tsēnēla go tabogana le mekgwana ye mengwe ya fo tseba ke beng leagō le go agishana ka tirishano ya Bapedi basading.

Na ke selo mang Mamokēbē?

Ke tlo a tlatša putshišo ye ya gago mabapi, ka Mamokēbē gomme nkare Bomamokēbē, dilō tše balwago gore ke bo-mamokēbē di dula ka meetsing gomme re ka fore ke dikgoshana tša madiba goba dithuri tša Meetse-tlhagō. Mehuta ya bo-mamokēbē e kaba e meraro goba dinne ka mekgwa ya dibopēgō tša yōna, gomme ga e lome, eupja e boifiša kudu ga o kaba le mahlatse wa o bōna.

Baboni ba yōna ba hlatholla gore, e ka dibopēgō tše:-

(a) Ka sebopēgō sa Nōga.

(b) Ka go swana le Nku.

(c) Ka popēgō ya Nong.

(d) Ka sehlamēgō sa Namane, Mohlomong o bonwe bjale ka ga nke ke Bolēlē goba Leshira le phaphametše godimo ga bodiba, ga letšatši le sa tšo hlaba goba ga leya madikēlō, megongwe go bonwe Leswethē la wōna le shirile kgala ya meetse fawo a kubagago ntshe.

Mamokēbē, ke tonakgolo ya dinoka le dinokana, dirorobja le mehlaka le mehlakana "Fontains or Source" yeo mešla ya meetse e thomēgago ntshe, ka baka lewo bagologolo barego ke kgoshi goba Thuri ya meetse.

Borroweshu ba be bare ga nokana goba mohlakana o iphēwa, ba re, mohlomong mamokēbana wa nthse o khudugile! Ba re: O tlo 1050 bowa gape ga dipula diena ka mengwaga ye mengwe, ebe yōna kholofēlō ya bona ga lenyoro la batho le diruiwa go le mabothateng, meatse a gōnōnwa go ba gōna ga wona ele ka Mamokēbē gomme kgopolو ye ebe e sa hlahlēlē batho ka kudu-kudu fsifsing aowaa!

Ga mothalatšana o re Mamokēbē ke Thuri ga o a ketše, bothuri bja gagwe rera ga Maētō a dikhudugo tša gagwe e shala e ba kotsi ka pele le morago, ka ngwaga ofe le ofe, ge Mamokēbē a kile a feta seleteng sefe le sefe go bolelwa kotsi le kgobatšo e kgolo go tšohle tša felō fawo.

Ebile ka ngwaga wa (1963), ga go kile gwa kukutlologa maru kuwa go ~~nkum~~ ukamēla Dikgageng, go lebana le nagana ya mokgomana

1050 Mantlhanyane, leina la "Polasana" yewo e bitšwa ka sekgowa ba re ke "Tweefontain" kgaufsi le ya Bapedi inana la yôna ke "Enzaam No. 170 Nebo area". Maru awo a na a hlôma mookodi ga Molepane waba wa fihla Mamone nke ke Lehwidi, wa tla wa feta Madigome Loopspruit No. 41, eitše ga lehwitšana le le ukametše motse wa kgoshi Nkgonyeletše Mashabela la thôma go tiisha mookodi gomme yare ga o le go ukamêla Drakenstein No. 31, maru a bifisha kudu Leebana ga le ukametše Thabana-Seshu yaba ntshôrôrô!

Ebe ele ga merithi ele ntepa tša basadi "3 p.m.", ke ge 1051 sephoko se binêla go tla morago, ga se fihlile ka Stydkraal go aparetša temo ka moka ya balimi, ya tshollela dikgôbô (Sefakô) le seretla, lephoto la gogola motho le dihuswane, nyakwnana ya kanama batho ba timela gomme ba bangwe ditoto tša bona tša hwetšwa morago ga matšatši a mateletšana, Lepelle e ba tswele.

Mamokêbê (Bomamokêbê). Seroto sa go ba rwala, ga ba huduga goba bašta, ba rwalwa ke Maru a meetse a mantshi le Madimo awo a tekolago mehlare le nyakô ya batho lefaseng. Ga go ronwe, ge Mamokêbê bagolo bailego bare ke modingwana wa meetse, se sengwe le se sengwe se filwe thswanêlô ya sôna ka Yêna - Mohlodi wa tše bonwago le tše sa bonwego - Modimo-Ramatla ka moka.

Dilô ka moka fa lefaseng dinale bathekgi le baloti ba tšona, sa hlôka mong se ya ila, goriano mogologolo wa motho moso.

Bomamokêbê ba, ba re ba bangwe, ba nale meriri ya maditsi a nkego ke a mesela ya dipitsi "Perd", medimo-tsâlô ye ya meetse e gôna dinokeng ka moka, e sepela ka maru fêla ga e khuduga.

Pula tša bo-Mamokêbê le Mabaka.

Ka baka la gore, Mamokêbê ele ngwana-meetse, ga a khuduga goba a ôta, o kgolobothwa ke madira a Seretla le a Sefakô, re re, pula ke tša Bo-Mamokêbê. Mamokêbê ga a bolawe, lege batho ba ka mowela a tšwetše ntle a phaphametše godimo ga bodiba goba sedibaneeng sa Mohlakana, borroweshu bare: "Ge motho a ka bolaya Thuri ye, goba nôga ya sediba sewo se aphšwa".

Ke gore segôôpêlê rururi, le ga e kaba nokana yewo e fetogé leôpê, le senago moncla, gomme ga se gore maôpê akhwi a lego fa Bopedi a dirilwe ke go bolaôlwa Bomamokêbê aowaa! Wôna ke ka baka la kgogola le go hlôkêga ga dipula tša medupi gomme di diba tše dilego ka gare ga dithaba difôkôla meetse gomme madiba ga a sa lekana Setša (Moôla).

Borroweshu, ba be bare, ngwaga o mong le o mong o nale Dika tša wôna ka malebana le dipula, gomme dika tšewo ba dilaodiša ba re:-

(a) Ka morago ga punô, ga go fotšwe ga go né pula ye bitšwago Kgogola-môkô, yôna ga e nanawô madimo ga e foba ye borutho, gomme le go sefele borôkô, ke yona e hlugishago diriti tša mahlaka temelong le dirapaneng le go khukhushiša merôgwana ya dikgapu.

1053 (b) Ka morago ga Kgogola-Môko, go tle go ne pula ye barego ke podisha-mahlaka, Pula ye le yôna, ga efe naga ebe le mohuhu (mmusha) gomme kômôlôlô ebe ya bokopana, diruiwa dise ke disharôlwa kudu le sôna selemo ebe se sekhuswanyana.

(c) Morago ga fawo, go tlo tla Thseola gomme yôna ba gegeya, rena dibodu ba re, ke hee! Monna tee! Afa ngwakô o ruletše ka Lefee. Matulwane goba Malôbékô? Ke se ke ka kwa mosadi a re, fa ngwana o a kôlôba - bowêla kuwa! E be o ruletše senna mosatena, e se be o filo nonanonetsa, ga e le wa go tshôlwa gôna dinago, ye pula e bontsha gore ke yôna e hlabollago naga le diphidi ka moka.

(d) Maina a diphediša tša batho le mehlôkôlô ya dihuswane gammôgô le digagabi le dinonyana le maphatakalala shia:-

(I). Sefakô. (II). Seretla. (III). Modupi. (IV). Lehwidi gomme mekgatheng a maine a, tše rategago kudu ~~ka~~ ke: Modupi le

1007

K34/120

52

- 1053 Seretla, ka gobane Sefakō ke masenyaletšē a tšohle, Lehwidi le belaëtšā naga e hlōkō mmusha gomme kōmēlēlō ebe kgakalō temong le phulong ya dihuswane tše kgolo le tše nnyane. Taodišo tše, re dikwele gomme mehleng yeno, dibōnwa ka mahlo a ba phidi (phedi).

Tše dingwe dithathö tša bagologolo le maganölelo.

Fa go ye kgaoganyö, go rathaganywa tša monna Ngaka-mahlatse, melaetšo le ditlhologelölö tša batho ka moka, ba phelago nkego dikabe dire shupulugëla ka megopolo ya rena.

Ngaka mahlatse a re:-

(a) Ge o ka hwetša nöga e bitšwago Hlware e menagane morithing wa mohlare, e sa sepela, bôna! O rême madigana, o idikoloshetše ka leshakana gomme wene o shiye moséhlölwana. Gomme ge o ka latlega Nöga ye, ya tla ya tšwa ka Mosehlelo-Kgorwana wo, lehumo la kgomo shelewe go bana ba gago, ba tlo gama mafsi ba kgata hlöya ba tshollela fase moroleng. Bana ba gago ba tlo phadima Monyana-tsokwana.

Eupja ga nöga ye, e ka fapoga kgothwana ye, ya shwahla gorana le, bodidi shebowe ka lapeng, o tlore ke swara se, sa fo phonyokga.

(b) Ge e kare, o le kuwa shokeng fawo e lego phulong ya dikgomo wa hwetša Bolökö bja kgomo e nyetše godimo ga Mogoto, bophuthe gabotsana ka mogotwana owe, eupja ebe e sale bja matšatši a wona ngwaga wo, e sego bja ngwagolola, aowaa! O bolöte ka go bofarega mosehlelong wa kgörö ya dikgomo goba thopeng ya gago, ga o sena dihuswane. Lehumo la bolökö ga le ke lere phankga, badimo ba go fa lona, ditlo go tlela - dietla ka boethapö, ba geno ba makale kudu, leru la kgomo o be o se nayo.

(c) Leshwala. Leshwala ke digobanywa tša dihlegere, tša go tsoma go ba le mahlatse ditirong, tša dipapatšo goba go ba le serithi sa go hlomphiwa, ka bohle bawo (bao) o phelago nabo. Batho ba bantshi ba senyegélwa kudu go nyaka mahlatse, go ntshiwa dikgomo goba dihuswane le tšona ditshalete tša mehleng yeno, go reka mahlatse.

Na mahlatse le go hlomphiwa, go ka dira ke go ba le leshwala? Namane ya pholwana e tepeya ka noshi, go rialo monna wa mphatho wa Makgola a Tšate. "Ga motho ele sejato, a konana, a le negabaru le leonya le lehloyo, a ka se be le mahlatse bathong ka moka".

1055 (d) Masepa a Kgwadira: Ngaka mahlatse, o re, "Masepa a nong ye bitšwago Kgowa ya dira ke leshwala Mabélè, go gobanya le peu go bzaleng ga wona tshemong goba mashemong". Go gônônwa e kaba kgontha ka gore Makgowa le bona ba nale morole wo ba gobanyago dipeung tša se ga gabo bona mashemong, gomme le mahura a Hlware le Sekanama basotho ba di dirisha dipeung tša bona.

Ga eshita le dihlare tša Dingaka baloi di a shumishwa ka bona batho baso, ba lona leno la Afrika-borwa, bjale kage tše tšohle dialafiwa.

1056 (e) "Monna wa bogologolo, o boletše a re, taba re apa kgôrôrô gomme ga ele khupa ya marama re hwa nayo".

Ka ngwaga wa 1955 - mokgomana Moruthane morwa wa Morena Daniel Sepadi Moruthane a re go mohumagatšana Tlakale, lôhlôla Nareadi! Nareadi a fetola a re, aowaa! Ngwana a Phahle: Lesogana lare molato keng o gana ke go lohlediša? Kgarêbê yare, ke ngatetše, Lesogana lare aowaa! Tšewo ga se selo, kgarêbê yare auwii! O reng o re ga se selo, tšeya gê, o tlo kwa ga go baba-mababedi a bo maganâlele wene ka noshi. Ka bjôna boshego bjowe, tsela ya mohlapologo ya thibana ka mahlôlê ya lesogana, kege Ngwato aitše o etswile leopeng a ba a hlaba mokgoshi a re, ntlhakudisheng! Ke ge batswadi ba re, na taba keng? Lesogana lare moroto waka o thibile ke palelwa ke go rota. Wana wa reng, o gahlane le mang kae, neng?

Mohumagatšana Tlakale Mashishi o kwa tshebi ya dira, ke ge a re: Ngwanyana-thakana ka goboga - Motseng wa Marota Mohlaletse, kege a parôla dithotwana a tshabêla ga gabô, eupja a swarwa tseleng a lebantše ga Madiphodi ka tsela ya Mothebjana - ga epologela ka kuwa gae Tšate.

Ka baka lewo a go tlogôlwe dikganyogo go matheka a dikgarêbê go latelwe melao le ditaôlo tša tlhago, ka mowe Ramatla Ohle a dirilego ka gôna.

Ke bomang diph&kg& t&a kgati go Mephatho ye?

Lege mokgwa wa go &tlana o bonala go timelela, eupja mehleng ya mal&ba, ebe ele kgapelet&o go bohle mashoboro go kgotlelela kgati ya moretlwa mebeleng ya bona, ka gobane ge moshemane a tshaba go &tlana, o be a gopolelwa bof&swega tlhabanong ya marumo ga e tlile go ba mohlabanedi wa kgoshi le naga ya gabo.

Dinkgwete e bile ba:-

- (a) Mphatho wa Mankwe 1883 Seakge Mabogwana
- (b) " " Matuba 1893 Thibedi Ntjana
- (c) " " Mangana 1902 Mamohlokwane Phala
- (d) " " Makgola 1910 M. Legadikwa Phala
- (e) " " Mangana 1918 S. Phale Phala
- (f) " " Mabjana 1926 Kgw&erane Seraki
- (g) " " Magasa 1928 Ntobeng Mabogwana
- (h) " " Makwa 1940 Phophedi Morwamotshe
- (i) " " ⁺Madima 1950
- (j) " " ⁺Matuba 1963

⁺Mephatho ye mebedi ya bafsa ba boifa mabadi, go thwalwa medirong ya Makgowa, ka gore, ga motho a male lebadi o g&n&nwa bo-tsotsi mehleng yeno.

Ba&tlani ba male Diphohla t&se Tharo:-

- (1st) Mph&hl& wa Mashoboro a go tiiya.
- (2nd) " " " " manyane.
- (3rd) " " " " manyanyana.

Gomme gaele morwadi wa Ditshidi ke yo a fent&swegc, ka ba mph&hl& wo mogolo.

1058 1007

Kgaoganyô 376. (S.II).

Mokgwana wa diphohlana tša Sethumasha.

Na mathumasha le wôna, go nale kgapeletšo goba maganêlela a go tsêna sephohleng? Auwii! Sewo se gôna, ka gobane diphchlana tše tša sethumasha le tšona dika diripana tše tharo, go swana le dihlophana tša seshoboro. Keng se dirago gore ba sesadi ba be le diphohlana tše?

Mekgwana ya mathumasha, mogongwe ba kgetha ka hlawo, ke gore boethatêlô gomme ga e le theresho yôna, bogclong go tsenwa ka mabaka bosadi "Menses" wa mabakana a meokola ya Popeleng ya bona, eupja mogogwana e le kgetho ya go ba serati sa sona sephohlana sewo, gomme ga e le theresho yona bae go gakanwe ga go iwa Mesenong (Maong).

Ge lethumasha goba lethumashana le amogelwa, hlopheng sefe le sefe, o swanetše go "khumama" khunama ka matolo a iname gomme a ôtlwa ka kgati ka magetleng, ebe taetšo ya boekokobetšo, le gore o tlo boloka ka potego dithopana tša sehlophana se.

Tšona dikgawana tše tharo tše, go fele go e ba le Bjana-bjaj-Koshi "Princess" ge, bo se gona kgorong e kgolo ya moshata a gona magôrô awo a tswetšego kgorokgolo ya moshata (moshate) e be bakgomagatsana go dipapadi tša mekgwana ya sethumasha.

1059 Mekgwa kinamêlô, gobe go ithutwa gona fa mashimotheteng a bjana, ka seêma se serego: "Tloga tloga goba molamo ga o tlo tiya o kwiwa marethong". Gobe go riano, monna wa makgalwa a kgomo maila boteng bja namane, gaele mephatho ka moka e fitilego mekgwana ye ebe e sa shikerwe ka bohle ba sa nalego kholofelo koma ya borroweshu le bommaweshu - "The Bapedi evil teachings Kôma". Lege bauba le Hlabirwa le Humadi le Pheladi, ba sa gapagapela bana ba setshaba sa bona ntshororong "Darkness" ye, eupja seetša se bonegetše ka botlalo ka gohle la Afrika borwa.

Go kwala tlhabosho ya mokgoshi, ka dilete ka moka, wa seêma sa mogologolo sere: "Bele bele tshieng!" Ngwana wa monna le mosadi wa setlaêla, o tšeaya mothotwana ba bangwe ba tšeaya magapana goba mapôtlâlwana a nago le dikhurumêlwana, batswadi bawo ke mpholo setshabeng sa Marota - Mohlaletsse.

A mekgwana ka moka ya lesufi e fete le beng ba

1007

1059

K34 / 120

57

yona gomme bafsa ba shikare "dinkatana" go re tšeëla
bohlale bja banna ba, Morena Jesus a re: "Tlogela bahu
ba bolokane, wene tseyä sefapanö o ntshale morago",
gomme taëlö ye, e re lemosha tša mehla le mabaka a a
tlago go Marota a motse wa Mohlaletse Leotswana.
Dipapadishane ka moka tša mashoboro le tša mathumasha
di fedile, go shetše bona bawo ba rego Mmusho wa
Mashile a gatishe optlo tsoga gape, nnang!

Tlou ga ija mere eya ekapolëla!

Naaboomkoppies

13th Feb., 1966.

Mohumagadi

Mankopodi Thulare,

Mohlaletse.

Mahlako a Phahle,

Go ngwala Nna Edward M.E. Motubatsi "moruti wa Thorometšane 'A.M.E.Church' Mohlaletse, ka bophökögö bja bongwaledi go Kgoshi Sekhukhune II le morwaye kgoshana Morwamotshe "Washington" Sekhukhune, go thoma ka (1921-1958), go hweditšwe ka baka la ditaëlö e le tshwanëlö gore ke go ngwalele borifinyana bjo, ka baka la boi bja Efangedi ya Mmusho wa Magodimo, ka morago ga bophelwana bja nameng.

O napile o reng, go tšwelapele go thunkanya motse wo wa Sekhukhune II le Leganabatho. Lemoga, mohlang wa lehu la gago, o tlo tswalélélwa kgörö kuwa badimong. Wene o rakile bana ba Sekhukhune 1958, maabane 1965 - o rakile Phethedi Thulare, lehono gape o thomile go kgorometša bana ba Sekhukhune le ba morwaye Thulare II. Wene ga o tsebe selo ka bogoshi bja Marota, bana ba teng ya Thulare I le Sekwati I, kgörö yewo le lapa lewo, wene o lego ka go lönna ga se la Thulare II aowaa-owaa! Ke la kgeshana "Washington" Morwamotshe e lego yena kgorulane ya mohumagadi Leganabatho Setima-mello sa Marota.

Kgörö ya mogatšago Thulare, shewe ka morago ga leshaka la dikromo, gomme gona felo fawo go kgethilwe ke kgoshi Sekhukhune le rangwaneagwe Tonakgolo Bokgobëlö ka ngwaga wa 1909 ga mphatho wa kgoshana Kgagudi o thoma go rëma (Mothubo wa këma).

Ke tlabegile kudu, ge wene o sa lemoge gore ka mangangana awo o a dirago o tlo senyetša ngwana yo wa Thulare, a hloka mahlatse kage o thosantše borangwanagwe le morwarragwe, mola o senyeditše Bapedi boëmö mmushong wa "Republiek II van Suid Afrika". Seëma se sa borroweshu se rego: "Tlou ga ija mere, e ya ekapolëla!" Se hlatholotše go thosanya motse wa Marota, gomme o senya ke wene, wene o be o swanetše go shiroga ka mowe kgorong ya

1007

K34/120

59

- 1061 Matubeng a Sekhukhune II gomme o agô kgôrô ya Thulare II, gona
felo fawo ke go boletsego mo pampiring ye, ka taêlo ya Bagolo
bailego.

Gape-gape, mohlomong o nale tsebo, mabapi le polasana yewo
e bego e kgethetše mogatsago, gomme ke a reresha ga o tsebe selo
ka go yona, tlogela bana ba Sekhukhune le kgôrô ya bona bjale
kage Leganabatho le monna ba tlogetše kgôrô ya Makweng.

Hloma ya mogatsago Thulare gomme ebe gona o hlôsago tša
bogoshi bja morwago, boifa Modimo mong wa badimo. Ke tlo thabêla
ga kgoshana Rein a kaya kuwa Kholetshing ya Arabie.

Ke Bauba a Ngwato,

Edw M.E. Motubatsi.

1062

Kgaoganyo 378.

E reng kgôrô ya Makhuduthamaga Maroteng?

Ke tala e apeilwe, ga ellewe ka dinala, ebe ele ka kgwedi ya "October 17 1959", ga go boletswe gore go sele, gomme basadi ba ka ikulaula ka tša go tšwela ka mashemong, ke gore, dipewana ka mehutana ya tšona e lego meakolana ya lehlabula.

Ba raile molaba go tanya bawo barego ba kwa le go ekokobetša, go mela0 ya Babushi ba pusho ya "Union of South Africa", go kgobokane wona Makhudi le Makhuduthamagana. Kgôrô ya moshat e tletše tšona dirathana ba ba lego bjalo dilabi diwela mafsing a hlatlegilwe ihô, ebe ele banna le bannana ba fetago masome a mabedi ka palo, go sa balwe kgoshi le ntona Phethana Komane morwa Sekwati, mola tshwene- goba Kolobe-tlase! Gobe go khunamile basadi ba bararo maina a bona shia:-

- (1) Mohumagadi Makopi Mpjamaleka Morwamotshe.
- (2) " Moekwetsi Kabu Mamogudi.
- (3) " Lefalane Seraki Sekhukhune.

Kgôrô: Hee! Wene Makopi, na o tšwa kaye, o tsomang mo motseng wa kgoshi Maphuthe?

Moahliwa a re: Ke be ke tshabile moferefere o wa lena gomme lehono ke tlala go tlo lema.

Kgôrô: Na o be o tshabetše kaye?

Moahliwa: Ke be ke ile go bana baka ka kuwa Magakala ga kgoshi Ntwampe go morwake.

1063 Selêpê: Tloga gôna bjalo. O tšeye dithothwana tša gago o sepele o bowele mowe o tšwago ntshe, fa motseng wa rena ga o sa ratega sepela.

Kgôrô: Hee! Wene Moekwetsi, na o tswa kaye, o tlilo tsomang mo motseng wa Maphuthe?

Moahliwa: Ke tšwa ga Ntshabeleng.

Kgôrô: Homola! Re go kwele, gôna bjalo tlema tša gago o sepele, o bowele gona mowe o tšwago, fa go wo motse ga re rate go go bona ka mahlo sepela!

Kgôrô: Hee! Wene Mokgekolo! Lefalane, o tsoma ke letlatswa

1063 le, fa lehono, ga o sa tsomega mo motseng wo wa Marota re re, tloga o sepele o sepela kuwa ga kgoshi Mankopane.

Moahliwa: A fetola a re, nna ke dutshi fa lebitleng la mogatšake Seraki le kgoshi Sekhukhune II. Bashaa! Ke dutshi le tsenwe ke bogafanyana - digafana tenang!

*Mokgomana Makolometše Phala a re go kwa dianegwa kege a shwahla a tshabela Mabulana, ebile a hwetša letogwana la go iphidiša ka bolotega ka tlase ga kgoshana James Mabowe Sekhukhune gomme le nankhono o sale ntshe 1966.

Mahumagadi a mararo a, ba sa phela gomme le mono Naboomkoppies ba sa phela 1966.

Makhudu: Go bolelwa ba mephatho ye:

- (1) Mangana a kgoshana Phathudi le Kgagudi Morwamotshe Sekhukhune.
- (2) Makhuduthamagana: Ke ba mephatho ye, Mangana a Thulare II le Mabjana le Magasa le Makwa a Morwamotshe le Madima a Malekutu Thulare.
- (3) Makhuduthamaga: Kege mephatho e gobane lege bakgalabjwe ba le gôna ke Makhuduthamaga.

1064 Khuduthama: Borroweshu ebe ele taba goba morerô wa sephiri o kopanela ka banna-nna ba e letšana gore, mohlolong morerô ba se o belele goba go dira ka phôshô le go se o tsene ka shekeleng gomme ba setle taba etšwe ka mokgwa wa leagô goba gaya go phumphanya. Ge go hlathollwa re kare ka sekgowa, rare ke: "Privy Council goba Cabinet", ebe ele taba re bolabola-kgorororwana khupa marama re hwa nayo.

Borroweshu ba be bare, monna ke nku o llela teng, ge a kare ga a ekwa bohloko a re joo! joo! Ba re ke sehlola gape ba re o sentše bonna goba senna, o swana le basadi ga se selo ke letšopja - o tšwile moenong wa banna ba koma.

Ka ngwaga wa 1941, ebe ele ka moshupologo la 26th March 1941, banna ba kgôrô ya ga Phala, ba kile ba fihliša pelaêlô ya thuto ya monna yo mongwe leina la gagwe ke Peterose Moshwane, a nale balatedi ba bane yo mongwe e le monyanana wa gagwe leina ke Paulose Moshwane gomme yo mogolwa bona bare ke Moruti.

1007

K34/120

62

1064 Mmelaetša go banna e le ka baka la ga bare go nale Moshwane yo a bitšwago ka leina la "Jesus Kristus", taba ye ya shulafatša kgopolو ya kgoshi Sekhukhune II kantle le gore kgōrō e a rabishane le bona, ke ge kgoshi lašla tonakgolo gore, mokgomana Mphofolēla Mabujane a tlishe Peterose kuwa mphaeng a tle a mpotše gore "Jesus Kristus" ke go reng?

Peterose Moshwane a e bonēla a ba a tseba gore Pitsi "Perd" e nale ka mashi-shing (maong), a tiwa ka magofsi a ba a re:
"Kgoshi! Go-nya go eme, ke lahlile!"

Boithswarö bja Segoshi le Sekgomana.

Kgaoganyö ye, ka botlalo mabapi le Segoshi le sekgomana, le ge bagologolo ba boletše bare, a tlala a ephswa Madiba, kgoshi le mokgoma geba bakgomana, rena Bapedi ke bawo thuto ya tlhomphego e rutwago ka bona. Ka gobane ngwana ofe le ofe ga laiwa o laiwa ka batswadi ba gagwe, ga meetse a moëla a galaka ke gore Mothöpö "Fontain" wa noka yewo o wa galaka, ga go mohlare o ka enywago dikenya tše bose gomme kutu e galaka goba Madilare le Mabose.

Bogoshi le bokgomana, ke bolokwane go rena Marota, mahlö a setshaba goba leagelong a sheditše dikelapele, megatong le go ditšwa melomong, goba dipoledishanong. Kgoshi le bjona Bjana-bja-Kgoshi, ke sehlora hlögong ya bohle leagong la Marota.

Mangalatsepa a go hwefisha Kgoshi le bakgoma shia:-

- (a) Go beba difahlogo tša ba bangwe, ka hlawo dikahlong tša letlatswa.
- (b) Mekgwa ya bojato le megabaru dijong goba dinong.
- (c) Botagwa bja bohwiri bja go sepela ka malapeng le magorong, ka go gwaisha mejo le mabjalwa, go fapano le dibego tša motse ditsena ka ntlo kgolo.
- (d) Go hlapaola batseta ka boroga, kotsi go kgoshi boga mokgomana le tonakgolo ya kgörö-kgolo ya ba bina Noko.
- (e) Botswa, ke ka baka lewo, Bapedi ba ratago ga kgoshi goba bakgomana ba nyala basadi ba motlalo, gore agelwe le shakana la dikganyogo go basadi ba bongwanabo goba batho bawo le lego kagishano nabo, ka mosehlelong goba patamelano ya dikgörö tša leago la gagwe.
- (f) Bohlötłöö bja kgoshi goba Mokgomana ga botsomege ka diferong tsewo disa lebanago madi a borëna bja Marota, ke dihlong le kgobošo, ga ishita ka Marangrang ebe ele nyamišo mola disha dikgomo tša moshate kuwa gaye Mogokomeng Tubatse mehleng ya kgoshi Thulare I.
- (g) Go kōnana, dikhufafalo, leonya, matēpē goba mekgwa ya bomakaepeya, mekgwana ya marumulane le bohwiri-hwiri ke ~~hakik~~ bohlwele go bjana-bja-kgoshi go Marota-boteng.

- 1066 (h) Se, ke molaš wa Sepedi, kgoshi e kgolo ya setshaba sa Bapedi ba Thulare, ga e na tokēlō ya go Lohledisha mosadi ofe le ofe fa leagong la motse wa gagwe, na o hlokileng a nale diferō tše lebanego go kgodisha dikganyogo tša mmele wa gagwe?
- (i) Mokgwa wa Segoshi goba bjana-bja-kgoshi, ge yo a tswetšwego ka se, ya se ke yaba motho wa go hlamega sekgosching, bjalo ka kgoshana Motodi Thulare Morwamotshe kuwa gae Mogokgomeng Tubatse a bego e le tshepela noshi, ka baka la bojato. Bare mätsatši a mangwe o be a e thumula, a fo rutlulla mafata a lebanego le seferō sabo gomme a be a busheletše ka boyēna a sa thushane le barwarragwe, tatagwe Thulare a re: "Molesetšeng dinaye hle!"
- (j) Ge kgoshi goba mokgomana wa leloko la madi a bogoshi, mohlomong a thelelwa a tswala ngwana le mosadi go mothepa owe e sego wa leloko goba madi a serota, gaebe mano le pelašlō e kgolo gore na go ka dirwa bjang ka mothepa le ngwana yo wa madi a Thulare? Gomme ga go fele go eba gona manō, eupja manō awo gaebe go nyala mothepa wo. Bapedi ga ba hlaswe, go nyala mothepa, ga a loketše go nyalwa ke bona lege mohlomong a be a thetšane le ba leloko la phulašana, ngwana o tlo nyapologa mohlang wa kgati ya Koma a tsibja gore ke Ehlabi ke mohlang owe le yēna ngwana a hlathago, gore ke ngwana wa bohlōtlōlō bjo bosalebanago.
- (k) Ka mekgwa le melaš ya Sepedi, kgoshi goba mokgomana ga a nyetše thsadi ya motlalo, ke tshwanelo ya gagwe go lokolla barwarragwe go mmupiša bana ka mo kgorong ya gagwe goba yabo, ke wona mokgwa wa sepedi go leka thibelo ya bogafana bja basadi, le ga e foba go leka hlegērē ya mogologolo.
- (l) Ge monna ofe le ofe, a ka lahlela lebza phokeng, ka basadi ba gagwe gomme a se ke a latela melawana ya se gagabo, o lebelelwa go ba monna wa letšopja le gore ba bo-morwedi ba bo-Bauba le bo-Phahle ga ba nyalwa ke selo ba lahlegile.
- (m) Boitshwaro bja Marota ke go tetseba, sewo wene o lego sona, ka gare go leloko lewo o tswetšwego ka go lōna, gōna serithi sa motho yo bjalo se ba le go hlomphiwa ka hohle ba go

- 1067 tsebago, gore yo ke morwa wa mokgomana Thathô ya motse
(Kgoloko).
- (n) Go masogana le dikgarêbê, go nale seêma se serego: "Monope-
hlalefa! Sefu se railwe, o bone wa tangwa ka lefêgô!"

Kgaogany& 380.

Maina a sehbeyane a Bogwasha.

Borraweshu bare, bogologolo go kile gwaba monna yo mongwe wa metlae ya bohlale bja bahlalifi, a re go ba mphatho wa gagwe, e re ge le bona ngwaga o sena Seka se diregilego, le bolaye nna Hobeyane gomme le tlo fele lere ga le gakanegile go se sengwe le gakollana ka gore, ke ka ngwaga wola ga go bolawa Hobeyane a Moraka.

Ka ngwaga (1957-1965), mongwadi wa dikgapetla tša Thamaga ya Mabjana, o beyela ditlogolwana tša Marota a "Naaboomkoppies" No. 398. Maina a masea (maseya) a mohlako le ga Barakiwa Mohlaletse, ga lehono bale bokhutsong fa khwiting ya noka ya Tubatse.

(a) Maina a bana ba go bēlēgwa ka Leēpō goba kgobosho shia:-

1. Mmago-Marenjerē wa mokgomana Zakaria Molebeledi Mapitimetše Makgata, ka Mabarwe morwedi wa mokgomana Dikgape Lekgowa Maleka 1958.
2. Mmago-Marenjerē wa mokgomana Kgobalale Molebeledi Mapitimetse Makgata ka - mothepe Manyaku morwedi wa mokgomana Sekwati Seraki Sekhukhune 1960. "Vooruitzicht No. 30 Nebo area".
3. Tatago-Marenjerē wa mokgomana Benjamine Mashabagole Mpjamaleka Morwamotshe Sekhukhune ka mothepe Mabatho morwedi wa mokgomana Sekwati Tsēkē Morēwane 1962 "Schoonoord" Kgalatlou: Moshemanyana yo o belegwe mohlang wola wa monyanya o mogolo - wa Mohlaka-Motala Dr. M.D.C. De Wet Nel "Tona ya Taolo le tlhabollo ya Babaso" Sekhukhuneland "area".

4. Letamong ke mositsana wa mokgomana Judah Sekgothe Sekhukhune Morwamotshe, ka mothepe Manphedi Meriam morwedi wa mokgomana Kgetshēpē Barwe Maredi. Leina le la Letamong, ngwana o hlaletšwa ka lōna, ka gobane o belegwe kuwa ga Sterkfontein ga mohumagadi Thorometšane III ga babe ba tshabetše ntshe, gomme go nale Letamo mo kgaufsi le lapa 1962. "Letamo" - ke mogobe wa meetse wo shegeletsago ka

1069

mobu gore go dirègë bodiba go bëra temelo goba dirapa tša dibzala - (dibjalwa - dipeu).

- (b) 5. Mmago-Marenjerë wa mokgomana Kgoputšo Seraki Sekhukhune ka Dinawo morwedi wa mna. Ramaube Mamothame Mampuru. Go fihleng ga Marenjerë fa "Naaboomkoppies" 1965.
- 6. Wa mokgomana Moruthanyane Leseilane Hlakudi - gomme bona ke dithulaganye, wa pele ke Dijarata - "Stands" ke ge go shelwa madulo a malapa. Wa bobedi o hlaletšwa ka la Khuduga ba belegwe mohlang ngwako wa bo bona o hlathiwa kuwa "Vcoruitzicht No. 30 Nebo area" 1964.
- 7. Bogwasha yo ke mositsana o relwa ka tatagwe mokgomana Kgobalalë Michael Maloma. Ka Makokong morwedi wa mokgomana Mabatane Moruthane Sekhukhune 1966.
- (c) Eitše ga go hlomilwe mekutwana, morwedi wa mokgomana Motodi Sekhukhune Morwamotseh a e tshatolela leina yaba Retsene, ke gore re fihlile mabothata le ditshwenyègô re khutšong, Mmusho wa "Republiek II van Suid Afrika," o re ehutshi go bahломари ba rena re röbala boroko botshadi. Mmago- Retsene ke morwedi wa mokgomana Kabu Mamogudi Sekhukhune, wona maina a Sehbeyane awo.

Kgaoganyö 381.

Ebile ka bakalang, borraweshu ba hlaswa Hlapi?

Borraweshu le bommaweshu, ba be bare Hlapi ke Mokgaritswane o sa lewe gomme ba o swantša le Hlapi. Mokgalabje wa mphatho wa Makgola, Moruti Nathaniel Kgotwane Magôhlö Phala, o be a re: "Hee! Bafswa ba bata lejo, a ke gôna ga bare baetša Makgowa, ga ebile go lewa lebo Mmamotata ba meetseng" - (Mamotatamadi), ke ge a kwera baji ba Hlapi.

Bakgalabje le bakgekolo, ebe ele moilane Hlapi go bona, ba sa rate le ke go férélélwa ka moswa goba monkgo wa yona, le go hlaswa sebjana se kilego sa swarêla mokgaritswane wo wa meetseng.

Le mehleng yeno, go sale bakgekolo ba bantshi ba sa ganago monkgo wa mameetseng yo, lege ngwana ba mmone a swere goba a ija Hlapi, ba ganetše ngwana goba motho yewo go kgwatha segô sa meetse.

Bapedi mehleng ya kgale ga se bake ba gôla dihlapi le ga e le go diraya, le gona go reya dihlapi ga go tsibjwe, go lemoshitsuwe ka Maburu gore go tlwaélwa medirong ya Sekgowa dipolaseng.

Monna wa mphatho wa Makwa a Morwamotshe II o re: "re thomile go bogela tanyo ya dihlapi kuwa Delagoa Bay re ile go gôga seporo sa Setimela, kgale ka Mmusho wa mosadi wa Ditsêbê le wa morêna Poulo 1895".

Mohumagadi Lephepane Mogase Motubatse, yena monkgo wa hlapi, ebe ele bohlwele, ge a kgototše wona o be a robala ka tlala.

Hlapi e thomilwe go tlwaélwa le go lewa motseng wa Marota Mohlaletse ka ngwaga wa 1899, ka mafélélö a pusho ya Mohumagadi Thorometšane II.

Mphatho wa Matuba a Sekhukhune II, ke bona batho ba go kgerenela go raya le go ja hlapi, dibedi raiwa kuwa nokeng ya Lepellane e sa nale madiba le ka kuwa Monoge le ka Ngwaritsi, nokana e phatšago nagana ye ya "Switzerland No. 366 le Indie No. 347. Geluks Location Sekhukhuneland area".

Gomme le ge gole bjalo, hlapi e sa hlafsiwa kudu Maroteng, e tloge le majakane a mantshi a sa e hlafswa, ka kudu-kudu mohutana wa basadi. Ga eshita le ba mphatho wa maabane wa

1071 Thulare II, wa 1919, bontshi ba sa hlafswa - monkgo wa yona.

Mohumagatšana Mante Refelwe Phale Phala o ile badimong a sa rate le go kgwatha tshitswana "tin" kotikoti ya yona.

Leina le mokgaritswane "Lizard" nke ke lona le fefolago dibete tša batho ba hlatse "Vomit", e le gore kudu-kudu ke lefetla la yona hlapi le ferelelagoo ka nkong tša bahlafsi.

Bapedi ba be ba sena tsebo ya go reya dihlapi, ba thomile go bona mehleng ya mathomo a bojakana, le gona digwe "hoeks" tša go tanya dibonwe gona mehleng yewo ya bojakana.

Gase makatšo ga mohuta wa basadi ba Serota ba sa je hlapi le mafsi a ditsitswana a ganwa bare ke mafsi a Diesele, bakgekolo ba bantshi le kgomobolekana ba e gana bare ke nama tša batho.

"Lena lere nama tše kaakaa tše, makgowa bona ba tšo ditšeya kae?"

1072 Hlapi, ga se moila wa kidišo aowaa! E fo palela batho ba bantshi ka baka la lefetla la yona, gomme dihlafsi e nape e ba shite, gaele leina la gore ke mokgaritswana efoba la batho ba fo go goboshetša ba bangwe se ba sejago gore le bona e tahliše batle ba phele ka pelašlo ya pelo ya tumo ya bohodu. Batho bawo ba bitšwa gore ke Bo-lahla-ke-tope.

Ka ngwaga wa 1922, ga Kérékana ya Makopa e thomega fa Mohlaletse, ka mokgomana "David" Rantobeng Kgetshepe Phala, bontshi bja methepana le mathashana, ka baka la thuto ya gore - Morêna "Jesus" O kile a ja hlapi, ka go ba le tumelo go leina lewo, bontshi bja hlasologa ka gore Moruti o re modumedi ga sa je hlapi, ga se yena Molatedi wa "Jesus Kristus", e foba motho wa bofora. Mokgwa wa Marota wa go hlaswa hlapi e foba gore ke mokgaritswane e swana le bo-Selatswa Mogôkgwana, gomme Kolobê yona ba re: "Re fo go ja re go tseba, gobane o modira diso kolobe - mariyariya".

Go hlaswa ga se mokgwa, eupja ke go se be le thatišo, etšwago dibeting tša motho mohlolomong ka monkgo wa selo go sejo sewo, goba moswa o ka swanago le wa dibatana tše sepelago ka marofa, bjale ka Thuhu goba Nakedi (Khwepane) goba Kgano le Phukubjwe.

Meidišwa: Meidishwa ka kudu e go batho ba sesadi, ka

1007

K34/120

70

- 1072 makanyana ya mekgwana ya go boifa dipelegong tša maseya "Babies" gore, mekgwa ya tlhagō popelong ya mosadi e se pherekane gwa tliswa ba bathwana ba digojana (Dijeletšo-dingwe. Ch.382, p.1073).

1007

1073

Kgacganyö 382.

Digakaladi Tshadi-thuri (Thurigadi) Mohlaletse.

Dijeletšo le digwe: Tlhathollo ye etšwa kgao. 381. letlak.
la 1072.

Digwe "hoeks" go bonwe Makgowa a lciditše motato e dirilwe digwenyana gomme e tlemeletšwe ka melogc gomme mo dikgweganeng go jeleditšwe tshiye, tshieyaná go Mamati, legaele lerathana le selewa. Mojeletšo o dirwa ka tlhökömélö, o se dire leratha la go ba bonkurwana bja go feta le gano la hlapí ya tshadi, motatwana goba sepaletana se khupetšwa ka sejeletšwa gomme lennti le tlemilwego Kcbeleding le thintšwa (thintshwa) ka bodibeng go o kolotša diraiwa - goba go konketša dihlapi.

(a) Thurigadi Sekokonana Mahlanya: Ebe ele ka ngwaga wa 1924, ngwana wa lethumashana 'ina la gagwe ebe ele Mashilela e le wa lona leloko la ba Mahlanya ka difero, ngwana ebile wa mphatho wa Masoka a Thorometšane III. Lethumashana Mashilela eitše ka le lengwe la matsatši a timelelana le dithakana tša gagwe go fihlela go dikela ga letsatši gomme batswadi ba thomile go motsoma ka sephu, morago ga boshego bohlaletša mahlö go bona sa kgujana, ke ge go kwala - ntlhakudišeng!

1074

Ba magcrö masogana a tšeya melamo, go phapharegwaa ka mafuri a motse yaba lefsifsi le kgaola tshele, gwa robalwa, eitše ka masa gwa kwala gape-gape ntlhakudišeng! Ke ge Tona kgolo Matsebe Bokgobölö Sekhukhune a hlaboša taölö go banna kamoka go hlakodiša ba kgörö ya ga Mahlanya, gomme ebile go tsoma phirangwakö, banna ba tsholla dikgagara ba re, ngwana yéna sho o wa phela gomme o utile (utamile) - gase a bolawa aowaa! Eitše ka letsatši la bobedi ka nako ya 8 p.m., Thurigadi Sekokonana a buléla mashilela abe a moutile ka seshegong sa mabéle ka ngwakwaneng wa mafuri, thurigadi a re: "Go Mashilela tšwa ka mo seshegong, ngwana a tšwa gomme a re gc yena, kganyela o lebanye kuwa moshwaneng wola, gomme ga c ka gahlana le Seboba se bobola o bowa ka samorago se go etepele o se shale morago letle ka mono lapeng".

Mashilela a phetha taölö, kege lesolo le tlo mohwetša ka lapeng a öra mollo sebeshong ele ka nako ya ga go tloiwá dilaong,

1074

a dutši le bana ba Thurigadi ye gammogo le mmago bona.

Lesolo la thoma go butšiša motsumiwa gore ngwana, o be o ile kae? Ngwana a palelwa ke go araba, ke ge banna ba lemoga gore ngwana yo o pherekantšwe gomme ba thoma go Mofoka ka Mphoko le go mokgogiša Meethimolo.

Bjalo a thoma go laodiša (laudisha) ga a be a utilwe ka seshegong sa mabélè ka mafuri.

1075

Taba ye yana ya ba Ekgolo kudu: Eupja ga se ya ishwa kgoro ya moshate, ya phophothwa ka kuthamong (kutamong), ka sephiring se bagologolo ba rego: "Taba re bolabola kgôrôrwana gomme ga e le khupamarama re hwa nayo". Ba lefana ka go rapelana, ka se bona ba ga Mokgôrô Mahlanya, gomme tša bona disa fele dianegwa, tša Thurigadi Sekokonana le maseyana, ba bangwe ba hlaletšwa ka la Sekokonana mmago Kgolouwane Mahlanya.

(b) Moshemanyana wa mokgomana Mamphshwe Mantlhanyane Maushe (Mantsupi), ka ngwaga wa 1963, o tšerwe ke motho yo ba rego ke Fefe 'ina la gagwe gomme gaele motho yena ga a gona wa leina le, e foba sekwero sa mmolelo wa sekampoti goba kgegeyo ye e senago mong wa yona.

Mokgomana Ramphelane Sebase Morwamotshe a re: "Ngwana yewo wa Mamphshwe ga se a timela, o a bonwa eupja o re palela go moswara le go reshiya ka lebelo, o kganyela go swana le phuthi gomme ga e le thabeng gona Komi e foba mathathamanyane".

(1963-1965).

Mabapi le tholwane ye, Makhuduthamaga Mohlaletse: "Efoba moja kgogo o wa tetshesengwa o re diphofa kobeya kae, goba ke tlo lla ka dibotša mang?" Badimo ga ba tšere ngwana, ga ba fetše ngwaga ba dula le yena aowaa! Ba fo fetša matšatši a mantshinyana ba mo tliše gae goba go gahlanwe le yena shokeng, gomme ere ka baka la go tlwaologa batho, a dire sa go utama gomme ebe Lesolo le mmone a swarwe a ishiwe gae.

Banna ba mokgogiša meethimolo, a hlarologe gomme a thome go laodiša tša fawo a bego a dutshi ntshe, le go bolela bomakgolo-khukhu ba gagwe le tšewo a dibonego, le mehutana ya dijo tšewo a bego a ija tšona, gomme ka kudu-kudu ba fele ba anega mafsi

1076 kgomo le a dipudi. Hlofa goba dithatha ka dibzana tša merufsana, le magopo a go solela nama, tšewo ke tšona tše anegago ke motho ga abe a hlogetšwe ka badimo.

Borroweshu ba be bare: "Tša badimo ga di phegélwé kgang, ka gore ba gona fa makgatheng a rena mosegare le boshego".

(c) Mohumagatšana Mashilela Mahlanya: O bileditswe badimong a se a ba a nyalwa ka 1939 a be a phonyokgile botholwane bja thurigadi ye Sekokonana.

Ge re e tša bagolo bailego ka Seisimane, nkare:-

"Life of man is a book,
But chapters and pages,
thereon are his days,
Good and evil waits all men.

Punctuality and sorrow, are man's life,
Earthly inheritance returns all empty".

N.B. Lemoga, ka morago go Kgacganyö 381, lentšu le Mosadi wa Ditsabé ebe ele leina lewo borroweshu ga ba thabile, ga go bolelwa ka mmusho wa Maisimane wa "Queen Victoria", a bolélwa ka lóna. Ele ka baka la ge a itše go "President S.J. Paul Kruger", lokolla Sekhukhune a bowélè nageng ya gagwe, ga ane molato o be a hlabanela fase labo.

Thato ya "Die Volksraad ya Republiek I van Zuid Afrika" ebe ele gore, Mashile agatiša a romelwe tahlong kuwa sehlaka-hlakeng sa lewatle, leina la sona bare ke - Santalina, - felo fawe ke boyo bosa bowe.

Mokgwa wa Marota ka dijo nama le bjålwa.

Tlhomphano le thutisho ya Marota dijong, ka nama le bjålwa go dutšwe fase, ba teketlile gomme ba thaetšana serota - bagolokwane ba Tšate, Bapedi Ba Mootlwa Wa Noko.

Mola ele pelega bona - Tshosoma ya moeta go Lefisho, mokgopu o le kgaufsi goba ke nama ka Legopo goba ka Leshimelo.

Modigedi wa Mphabadi a re: "Ngwato a bauba a phahle!" O ka tsibisha ba geno meetsana go sethikana se se kere a re phumuleng mare Bauba a Hlabirwa! O wa mokwa mogolwago goba tatago, o re, Lefšlana shele ba geno goba magageno ba ka lapologa.

Shelewe Marota! Dimo a Hlabirwa! Agaa! Batamela - Kgahlana-le tau (Mosehla a Makwa)! Bjalo bauba o nešla Moséhla, mokgopu o re: Agee! Bahlakwana ke sona se, Bauba a re bileditšego sona, Ba leboga Hlabirwa! Kgahlana le tau a re, Phejadi! A hlabosetša mosadi wa dipogo gomme mologadi goba Sibutsi o tlo batamela kgaufsinyane go Mogedi bjalo o tlo bogolla gabedi goba gararo a tshëla ka mphefeng (segö sa bjålwa) gomme bjalo Kubjadi o a leboga, o a shutha, o ya go tshadi ya gabo.

Bjalo banna fëla ba thoma:

- (a) Mokgopu wa mathoma ke mpholo.
- (b) " " bobedi ke mphabadi.
- (c) Mafelelong mokgopu wa egatile.
- (d) Sëëga tsebe badigelane
- (e) Legata goba bjöko, bo nešlwa mokgalabje, lege ele motho a hlomphiwa, ka ba gabo.

Nama ya kgomo, pudi goba nku go digelana (tsibishana) e foba ka wona mokgwa woo wa bjålwa. Nama ka legopong le yona e nale Masegaganyi le gaele ya Leshimelo, felä yona ga ele dihlogwana tša dihuswana bjöko bolebane banna bagodilego, e sego gore pudi goba nku ke yaka, aowaa! Banna ba dikgörö ba ka ngala go tlo kokona mabjökwana le wene (wena) kgorong ya geno. Sejo se sengwe le se sengwe, ga go llwe se phetho ka go leboga ka mantsu le diema tša mabothakga.

- (f) Bauba dilëpë! Ga difele dire tsogela, botatago ba re,

1007

K34 / 120

15X

- 1078 sesho ga se fodile dilapi dia kgakgamologa.
- (g) Ngwamorei a Phahle golela-godimo wa ramodiše a Makwa, ditaba a re bitšaneng ka tše gomme methepa e ditliše gaye.
- (h) Gaela sa Mashulana "Sadness" go fo Kgagamologwa e foba nxaa! Goba disenyega direng gara bogaga bjo, bana ba tlo e tshwareletša kang? Garetse!
- (i) Gaela tša bogale goba matla, ke agee! Ngwatô a Dimo ga ebe mabowelete Mohlakwana.
- (j) Mohuta wa sesadi le wona, o digelana sejo ka wona mokgwa owe, ba senna ba botšanago ka wona, le bona ba rētana ka bo-pheladi le bo-Nareadi.
- (k) Bana ba Marota, ba gola ba amushwa tsebo ye ya go hlomphana le go lebogana ka direleletšano, ge ngwana a sa hlōkōmēlē dirētô ke Letšopja.

END. 1007.